

AD „KOMUNALAC“ BIJELJINA
BIJELJINA



NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA 2024. GODINU



Bijeljina, februar 2025. godine

**SADRŽAJ:**

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU.....	3
2. OSNOVA ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA	10
3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA.....	12
3.1 Nematerijalna ulaganja.....	12
3.2 Nekretnine, postrojenja i oprema.....	12
3.3 Dugoročni finansijski plasmani.....	14
3.4 Zalihe.....	15
3.5 Kratkoročna potraživanja i plasmani.....	15
3.6 Greške iz prethodnog perioda.....	16
3.7 Priznavanje prihoda.....	16
3.8 Priznavanje rashoda.....	17
3.9 Finansijske obaveze.....	17
3.10 Dugoročna rezervisanja.....	17
4. NOTE UZ BILANS STANJA	18
4.1 Stalna sredstva (AOP-001).....	22
4.1.1 <i>Nematerijalna sredstva</i>	22
4.1.2 <i>Nekretnina, postrojenja i oprema</i>	22
4.2 Tekuća sredstva (AOP-036).....	26
4.2.1 <i>Zalihe, stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja</i>	26
4.2.2 <i>Kratkoročna sredstva izuzev zaliha i stalnih sredstava namijenjenih prodaji</i>	27
4.3 Bilansna i vanbilansna aktiva (AOP 066+067).....	33
4.4 Kapital (AOP-102-110+113-114+115+119+122-123+124-128+131).....	34
4.4.1 <i>Osnovni kapital (103+106+107+ 108+109)</i>	34
4.4.2 <i>Rezerve (112+114)</i>	34
4.4.3 <i>Revalorizacione rezerve</i>	34
4.4.4 <i>Neraspoređena dobit (125 do 127)</i>	35
4.5 Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (AOP 133+137+145).....	35
4.5.1 <i>Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih</i>	35
4.6 Kratkoročne obaveze i kratkoročna rezervisanja (AOP 147).....	36
4.6.1 <i>Obaveze iz poslovanja (AOP 156 do 160)</i>	36
4.7 Bilansna i vanbilansna pasiva (AOP 169+170).....	38
5. NOTE UZ BILANS USPJEHA	39
5.1 Poslovni prihodi i rashodi.....	43
5.1.1 <i>Poslovni prihodi</i>	43
5.1.2 <i>Poslovni rashodi</i>	45
5.2 Finansijski prihodi i rashodi.....	48
5.3 Ostali dobiti i gubici.....	49
5.3.1 <i>Ostali prihodi i dobiti</i>	49
5.3.2 <i>Ostali rashodi i gubici</i>	49
5.4 Prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine.....	49
6. NOTE UZ IZVJEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU U PERIODU	50
7. NOTE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE.....	51
8. NOTE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU.....	53



1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

1.1. Osnivanje i registracija

Osnovno javno državno preduzeće (OJDP) **"Komunalac" Bijeljina**, Ulica Miloša Crnjanskog broj: 7. osnovano je Odlukom Skupštine opštine Bijeljina 05.06.1995. godine, broj 01-022-8/95 izdvajanjem iz tada postojećeg **KRO "4. juli" Bijeljina**.

Preduzeće je kao akcionarsko društvo „Komunalac“ Bijeljina sa sjedištem u Bijeljini, Ul. Miloša Crnjanskog broj: 7. (u daljem tekstu Društvo) upisano u sudski registar pravnih lica kod Osnovnog suda u Bijeljini, Rješenjem broj registarskog uložka registarskog suda: 1-121, oznaka i broj upisnika suda: Fi-254/05 od 07.09.2005. godine.

Istim rješenjem upisana je i promjena svojine državnog kapitala ODP „Komunalac“ sa p.o. Bijeljina, kada je preduzeće promjenilo i oblik organizovanja u akcionarsko društvo "Komunalac" Bijeljina, sa postojećom adresom, shodno odredbama „Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima“ („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 24/98, 62/02, 38/03 i 65/03) i „Zakona o javnim preduzećima“ ("Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 75/04, 78/11) kao i promjena oblika organizovanja od državnog preduzeća u akcionarsko društvo.

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 059-0-Reg-21-000 619 od 05.07.2021. godine upisana je promjena statusa lica ovlašćenog za zastupanje, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora AD „Komunalac“ Bijeljina, broj: 5241/2021 od 18.06.2021. godine, pa je kao lice ovlašćeno za zastupanje upisan: **Miroslav Kulić iz Dragaljevca Gornjeg, Bijeljina**.

1.2. Osnovni identifikacioni podaci

Prema raspoloživoj dokumentaciji skraćeni naziv Društva je:

**AD „Komunalac“ sa p.o. Bijeljina,
Ulica Miloša Crnjanskog broj: 7.**

Matični broj Društva: **1028421** (prema Rješenju o registraciji: **MBS 1-121**)

Obavještenjem o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku broj: 8193 od 28.06.2013. godine Društvo je razvrstano kao:

- Oblik organizovanja: Akcionarsko društvo - 03
- Oblik svojine: Dva ili više oblika svojine – 4
- Sjedište: 76300 Bijeljina, Miloša Crnjanskog 7.
- Opština/Grad: Bijeljina – 10057,
- Osnovna djelatnost: Prikupljanje neopasnog otpada – 38.11

Istim Obavještenjem izvršeno je i razvrstavanje Poslovnih jedinica, a vrsta promjene je usklađivanje sa zakonom i promjena ostalih podataka.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa bez ograničenja, a za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom kojom raspolaže. Osnivači odgovaraju do visine uložених sredstava. Svoje finansijsko poslovanje Društvo obavlja preko transakcionih računa i to:



- 555-001-00000700-03..... Nova banka a.d. Banja Luka
- 554-001-00000055-13 Naša banka a.d. Bijeljina
- 551-030-00000425-40..... Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka
- 567-343-10000007-48..... Atos bank a.d. Banja Luka
- 562-003-81253484-23..... NLB banka a.d. Banja Luka
- 552-000-18238004-65..... Addiko bank a.d. Banja Luka

Devizno poslovanje Društva obavlja se preko deviznih računa, i to:

- 554-780-0003360-111..... Naša banka a.d. Bijeljina (EUR)
- 554-780-0003360-111..... Naša banka a.d. Bijeljina (USD)

Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srpske izdala je Potvrdu o registraciji poreskog obveznika broj: 453/01 od 20.09.2005. godine i dodijelila broj:

4400305650008

Uvjerenjem Uprave za indirektno oporezivanje broj: 04/1-UPRJ/1-3545-2/07 od 05.07.2007. godine dodijeljen je identifikacioni broj:

400305650008

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske upisala je svojim Rješenjem broj: 01-03-PE-2515/05 od 20.09.2005. godine Društvo u registar emitenata sa podacima:

➤ **oznaka i registarski broj emitenta 04-693-101/05**

Sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti AD Banja Luka zaključen je Ugovor o registraciji hartija od vrijednosti broj: 01-04-7354/05 od 03.10.2005. godine, kojim se regulišu međusobni odnosi iz osnova vođenja računa emitenta i čuvanja nematerijalizovanih hartija od vrijednosti. Rješenjem o registraciji hartija od vrijednosti Centralnog registra hartija od vrijednosti, broj: 06-32/05 od 04.11.2005. godine izvršena je registracija hartija od vrijednosti emitenta „Komunalac“ a.d. Bijeljina.

Banjalučka berza a.d. Banja Luka donijela je Rješenje broj: 08-2534/2005 od 07.11.2005. godine o uvrštavanjau hartija od vrijednosti na slobodno berzansko tržište.

Sve navedene aktivnosti u periodu od upisa usklađivale su se i usaglašavale u skladu sa izmjenjenim okolnostima.

1.3. Akcije i akcionari Društva

Statutom Društva - prečišćeni tekst od 10.08.2011. godine (čan 17.) definisano je da osnovni kapital Društva iznosi 3.748.014 KM i predstavlja zbir nominalnih vrijednosti akcija Društva koje su akcionari stekli u postupku vlasničke transformacije.

Ukupan broj akcija (broj računa kod Centralnog registra je: 15904617) iznosi 3.748.014 komada, nominalne vrijednosti po jednoj akciji 1,00 KM, odnosno, ukupno u nominalnom iznosu 3.748.014,00 KM. Na osnovu Rješenja o registraciji hartija od vrijednosti broj: 06-32/05 (prva emisija), upisano je 2.559.403 akcija, zatim po Rješenju 01-UP-031-1318/06 od 18.04.2006. godine upisana je 101.571 obična akcija (druga emisija) i po Rješenju broj: 01-UP-031-2300/06 od 30.06.2006. godine upisano je 1.087.040 akcija (treća emisija).



Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dostavio je Izvještaj – knjigu akcionara, od 31.12.2024. godine sa podacima o vlasnicima hartija od vrijednosti na taj dan. Prema ovom Izvještaju, oznaka HOV je: KMBJ-R-A. Sve akcije su sa pravom glasa. Pojedinačno posmatrano, najznačajniji akcionari su:

<i>Naziv akcionara</i>	<i>Tekući period</i>		<i>Prethodni period</i>	
	<i>Nominalni iznos</i>	<i>% učešće</i>	<i>Nominalni iznos</i>	<i>% učešće</i>
Grad Bijeljina	2.436.256	65,001251%	2.436.256	65,001251%
„Oktan promet“ d.o.o.	1.118.745	29,849008%	1.118.745	29,849008%
Stanković Mihailo	70.820	1,889534%	70.820	1,889534%
Ostali akcionari	122.193	3,260207%	122.193	3,260207%
Ukupno	3.748.014	100,00%	3.748.014	100,00%

Značajni akcionari (prva tri) na dan 31.12.2024. godine raspolažu sa 96,74% akcija Društva, i sve akcije su sa pravom glasa. Preostali akcionari raspolažu sa 3,26% akcija. U tekućem periodu nije bilo promjene podataka.

1.4. Djelatnost Društva

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 059-0-Reg-11-000 646 od 13.12.2011. godine upisano je usklađivanje djelatnosti, prema kome je upisana djelatnost Društva:

- 01.30 - Gajenje sadnog materijala i ukrasnog bilja,
- 37.00 - Kanalizacija
- 38.11 - Prikupljanje neopasnog otpada,
- 38.12 - Prikupljanje opasnog otpada,
- 38.21 - Obrada i odlaganje neopasnog otpada,
- 38.22 - Obrada i odlaganje opasnog otpada,
- 38.32 - Reciklaža (prerada) razvrstanih materijala,
- 39.00 - Djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine i ostale usluge upravljanja otpadom,
- 41.10 - Organizacija izvođenja projekta za zgrade,
- 45.20 - Održavanje i popravka motornih vozila,
- 45.32 - Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila,
- 46.22 - Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama (rastinjem),
- 47.76 - Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama,
- 47.81 - Trgovina na malo hranom, pićem i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama,
- 47.82 - Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama,
- 47.89 - Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama,
- 49.41 - Drumski prevoz robe,
- 68.10 - Kupovina i prodaja sopstvenih nekretnina,
- 68.20 - Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing),
- 81.29 - Ostale djelatnosti čišćenja,
- 81.30 - Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina,
- 96.03 - Pogrebne i pripadajuće djelatnosti.

Istim Rješenjem upisano je da Društvo u spoljnotrgovinskom prometu može da obavlja sve djelatnosti upisane u sudski registar kao u unutrašnjem prometu.



1.5. Normativna osnova organizovanja

Na osnovu člana 181. i 442. *Zakona o privrednim društvima* ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11) *Zakona o javnim preduzećima* ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04, 78/11) Skupština akcionara **a.d. "Komunalac" Bijeljina**, je na sjednici održanoj dana 10.08.2011. godine usvojila „Statut akcionarskog društva „Komunalac“ Bijeljina – prečišćeni tekst“ kojim se definiše:

- pravna forma, firma, sjedište i matični broj Društva,
- pravni promet, zastupanje, predstavljanje i potpisivanje Društva,
- djelatnost Društva (makro organizacija i unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta),
- organizacija društva,
- osnovni kapital, način uplate akcija, nominalna vrijednost, vrsta i kalsa izdatih akcija,
- povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Društva,
- rezerve Društva,
- raspolaganje imovinom velike vrijednosti,
- upravljanje Društvom,
- sukobi interesa,
- etički kodeks,
- plan poslovanja,
- računovodstvo i revizijski standardi,
- odbor za reviziju,
- odjeljenje za internu reviziju,
- javne nabavke,
- raspodjela dobiti i snošenje gubitka,
- nedopuštene aktivnosti,
- ograničene aktivnosti,
- način promjene oblika Društva,
- vrijeme na koje se Društvo osniva i prestanak Društva,
- zaštita životne sredine,
- učešće zaposlenih u upravljanju Društvom,
- poslovna tajna,
- opšti akti Društva i
- druga pitanja od značaja za rad Društva u skladu sa Zakonom.

Statutom je predviđeno (član 109. – 110.) da se opštim aktima Društva smatraju: Statut, pravilnici, poslovnici, smjernice, uputstva i odluke kojima se na opšti način utvrđuju određena pitanja.

Opšti akti moraju biti usklađeni sa Statutom, a sva ostala pojedinačna akta usaglašena sa opštim aktima Društva.

Opšti akti Društva su:

- 1) Statut A.D. „Komunalac“ Bijeljina-Prečišćeni tekst, broj: 2706/2011 od 10.08.2011. godine,
- 2) Standardi upravljanja A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 1366/06 od 09.05.2006.godine,
- 3) Smjernice za rad direktora i izvršnih direktora A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2122-1/07 od 27.06.2007.godine,
- 4) Etički kodeks ponašanja zaposlenih i drugih lica izabranih u organe A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 1989/05 od 16.06.2005.godine,
- 5) Poslovnik o radu Skupštine akcionara A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 1988/05 od 16.06.2005.godine,



- 6) Poslovnik o radu Nadzornog odbora A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2084/05 od 27.06.2005.godine,
- 7) Poslovnik o radu Odbora za reviziju A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj:3579/2023 od 08.05.2023.godine,
- 8) Pravilnik o radu Akcionarskog društva „Komunalac“ Bijeljina, broj: 8354/2019 od 15.11.2019.godine,
- 9) Pravilnik o utvrđivanju minimuma procesa rada za vrijeme štrajka A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 6860/2019 od 26.09.2019.godine,
- 10)Pravilnik o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 3980/07 od 02.11.2007.godine,
- 11)Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2087/05 od 27.06.2005.godine,
- 12)Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta A.D. „Komunalac“ Bijeljina-Prečišćeni tekst, broj: 626/2022 od 31.01.2022. godine,
- 13) Tabelarni pregled utvrđenih koeficijenata po radnim mjestima A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 609/2023 od 27.01.2023. godine,
- 14)Pravilnik o zaštiti od uzmemiravanja na radu Akcionarskog društva „Komunalac“ Bijeljina, broj: 8787/2022 od 19.10.2022.godine,
- 15)Pravilnik o računovodstvu A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 810/2019 od 08.02.2019. godine,
- 16)Pravilnik o računovodstvenim politikama A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 811/2019 od 08.02.2019.godine,
- 17)Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvenim politikama, broj: 3564/2021 od 04.05.2021.godine,
- 18) **Pravilnik o naknadi troškova prevoza kod dolaska na posao i povratka s posla A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 762/2024 od 05.02.2024. godine,**
- 19)Procedure rukovanja gotovim novcem, broj:4246/08 od 23.12.2008. godine,
- 20)Pravilnik o procedurama za praćenje naplate potraživanja, ispravku vrijednosti sumnjivih i spornih potraživanja i otpis nenaplativih potraživanja, broj: 8710/2017 od 15.12.2017. godine,
- 21)Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine i obaveza, broj:8709/2017 od 15.12.2017. godine,
- 22)Pravilnik o službenim putovanjima za zaposlene u A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 5209/2019 od 17.07.2019.godine,
- 23)Pravilnik o trošenju sredstava za reprezentaciju u A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 6224/2020 od 25.09.2020.godine,
- 24)Pravilnik o internoj reviziji A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 7197/2023 od 02.10.2023. godine,
- 25)Povelja intere revizije A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2940/2023 od 13.04.2023. godine,
- 26) Kodeks profesionalne etike za interne revizore u Društvu (Etički kodeks) A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 1909/2020 od 09.03.2020.godine,
- 27) Program obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta rada interne revizije u AD „Komunalac“ Bijeljina, broj: 6743/2023 od 14.09.2023.godine,
- 28)Pravilnik o javnim nabavkama u AD „Komunalac“ Bijeljina, broj: 1351/2023 od 22.02.2023.godine,
- 29)Pravilnika o izmjenama Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 4658/2017 od 30.06.2017.godine,
- 30)Pravilnik o internim procedurama za izvršenje nabavki roba, usluga i radova A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 4659/2017 od 30.06.2017.godine,



- 31) Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u javnim nabavkama A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 3188/2015 od 12.05.2015.godine,
- 32) Smjernice o postupku organa i stručnih službi u vršenju nabavke roba, usluga i ustupanju radova u A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2081/05 od 27.06.2005.godine,
- 33) Pravilnik o zaštiti na radu A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 3743/2022 od 26.04.2022.godine,
- 34) Pravilnik o zaštiti od požara A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 812/2019 od 08.02.2019.godine,
- 35) Pravilnik o civilnoj zaštiti A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2429/05 od 05.08.2005.godine,
- 36) Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2431/05 od 05.08.2005.godine,
- 37) Pravilnik o načinu i uslovima sprovođenja fizičkog obezbjeđenja objekta A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2120-1/07 od 27.06.2007.godine,
- 38) Program osposobljavanja radnika za bezbjedan i zdrav rad A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 4050/2019 od 07.06.2019.godine,
- 39) Program obuke u oblasti zaštite od požara A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 4051/2019 od 07.06.2019.godine,
- 40) Plan održavanja higijene objekta (restorana) A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 3529/2019 od 21.05.2019.godine,
- 41) Pravilnik o pijačnom redu A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 348/2016 od 01.02.2016.godine,
- 42) Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2650/2016 od 08.07.2016.godine sa kopijom akta Lista kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja, broj: 2651/2016 od 08.07.2016.godine,
- 43) Pravilnik o korištenju telefona u A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 2468/2018 od 26.03.2018.godine,
- 44) Pravilnik o korištenju elektronske pošte u A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 6223/2020 od 25.09.2020.godine,
- 45) Pravilnik o načinu pružanja usluga i rješavanja prigovora i reklamacija korisnika komunalne usluge prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada u A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 131/2018 od 04.01.2018.godine,
- 46) Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Akcionarskom društvu „Komunalac“ Bijeljina, broj: 8711/2017 od 15.12.2017.godine,
- 47) Plan sigurnosti ličnih podataka u Akcionarskom društvu „Komunalac“ Bijeljina, broj: 8712/2017 od 15.12.2017.godine.

Opšti akti Društva koji se donose svake godine su:

- 1) Program prikupljanja i odvoženje komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata na teritoriji Grada Bijeljina za 2024. godinu, broj: 9451/2023 od 28.12.2023.godine,
- 2) Dopuna Programa prikupljanja i odvoženje komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata na teritoriji Grada Bijeljina za 2024. godinu, broj: 2922/2024 od 23.04.2024.godine,
- 3) Odluka o utvrđivanju blagajničkog maksimuma, broj: 9449/2023 od 28.12.2023.godine,
- 4) Strateški plan rada interne revizije za period 2024.-2026.godina (Odjeljenje interne revizije) A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 184/2024 od 12.01.2024.godine,
- 5) Studija rizika za 2024.godinu (Odjeljenje interne revizije) A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 183/2024 od 12.01.2024.godine,



- 6) Plan rada interne revizije za 2024. godinu (Odjeljenje interne revizije) A.D. „Komunalac“ Bijeljina, broj: 185/2024 od 12.01.2024.godine.

Značajan dio pitanja reguliše se pojedinačnim odlukama direktora Društva u skladu sa njegovim nadležnostima u funkciji organizovanja i izvršavanja registrovane djelatnosti i njihov pregled može biti ilustrativnog karaktera (odluke, uputstva i sl.).

1.6. Organi upravljanja

Društvom upravljaju vlasnici akcija, odnosno predstavnici vlasnika, srazmjerno broju akcija, izuzev u slučajevima predviđenim zakonom i statutom. Organi upravljanja (član 31. Statuta) Društva su:

1. *Skupština akcionara, kao organ vlasnika kapitala,*
2. *Nadzorni odbor Društva, kao organ nadzora nad radom Uprave društva i*
3. *Uprava Društva (menadžment) koju čine direktor i dva izvršna direktora.*

Statutom Društva definisane su nadležnosti pojedinačno za svaki od navedenih organa Društva.

Prema Odluci o imenovanju članova Nadzornog odbora koju je donijela Skupština akcionara, članovi Nadzornog odbora su:

- a) Ispred akcijskog kapitala Grada Bijeljina:

1. Božana Marković,
2. Dragana Tadić,
3. Danijel Jovanović.

- b) Ispred „Oktan promet“ d.o.o. Bijeljina:

1. Nela Mitrović,
2. Stefan Mitrović

1.7. Organizacija Društva

Statutom Društva definisana je organizacija Društva, prema kojim odredbama mikro organizaciju Društva čini:

1. Uprava Društva,
2. Sektor za ekonomsko – finansijske, pravne i opšte poslove,
3. Proizvodno tehnološki sektor, i
4. Odjeljenje za internu reviziju.

Upravu Društva čine:

1. Direktor Društva,
2. Izvršni direktori za :
 - ekonomsko finansijske pravne i opšte poslove,
 - proizvodno tehnološke poslove.

Sektor za ekonomsko finansijske, pravne i opšte poslove čine:

1. Služba za finansijske i računovodstvene poslove,
2. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove,
3. Služba ishrane radnika.

Proizvodno tehnološki sektor čine:



1. Služba komunalnih usluga,
2. Služba za organizaciju pijačnih usluga,
3. Služba održavanja gradskog zelenila,

Odjeljenje za internu reviziju čine:

1. Direktor odjeljenja,
2. Interni revizor.

1.8. Zaposleni i kadrovska struktura

Prema podacima iz Bilansa uspjeha za posmatrani period Društvo je iskazalo prosječan broj zaposlenih kako slijedi:

Godina	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Osnov obračuna												
Prosječan broj zaposlenih u periodu na osnovu sati rada	147,96	159,56	152,20	152,92	161,60	163,58	166,50	173,84	178,58	188,01	183,69	186,65
Prosječan broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju mjeseca	148,33	159,67	152,50	153,00	161,75	163,83	166,33	176,67	179,08	188,25	183,58	187,08

Na kraju prethodne godine u **radnom odnosu na neodređeno**, u A.d. „Komunalac“ Bijeljina, zaposleno je 154 radnika. U 2024. godini u radni odnos na neodređeno primljeno je 18 radnika, za 7 radnika je prestao radni odnos na neodređeno, jer su stekli uslove za penziju, a 8 radnika je sporazumno raskinulo ugovor o radu na neodređeno. Na kraju izvještajnog perioda u radnom odnosu na neodređeno evidentirano je 157 radnika.

U toku 2024. godine, na osnovu ukazanih potreba, značajan broj radnika zasnovao je radni odnos po osnovu **ugovora o radu na određeno**, tako da je na dan 31.12.2024. godine u radnom odnosu na određeno evidentirano 30 radnika i 3 pripravnika.

Na dan 31.12.2024. godine, **po osnovu ugovora o radu na određeno i neodređeno**, u Društvu je zaposleno 190 radnika, dok je u prethodnoj godini na isti dan evidentirano 173 radnika, a u 2022. godini 185 radnika.

2. OSNOVA ZA IZRADU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA

Finansijski izvještaji AD „Komunalac“ Bijeljina sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI)/Računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj.

Finansijski izvještaji AD „Komunalac“ Bijeljina su sastavljeni po načelu nabavne vrijednosti osim za naknadna vrednovanja sa usvojenim računovodstvenim politikama, koje predstavljaju sastavni dio ovog Finansijskog izvještaja.

Iznosi prezentovani u Finansijskim izvještajima su izraženi u Konvertibilnim markama (KM), koja predstavlja funkcionalnu valutu i zvaničnu izvještajnu valutu u Republici Srpskoj.

Priloženi Finansijski izvještaji sastavljeni su uz primjenu MRS odnosno MSFI do 2018. godine, koji su prevedeni. Promjene u važećim Standardima i tumačenjima, kao i novousvojeni Standardi i tumačenja, izdati nakon 1. januara 2018. godine, nisu objavljeni i zvanično usvojeni u Republici Srpskoj i saglasno tome nisu primjenjeni u sastavljanju priloženih Finansijskih izvještaja.



AD „Komunalac“ Bijeljina je za Finansijske izvještaje za 2020. godinu prvi put primjenilo MSFI 9 – Finansijski instrumenti.

Prva primjena navedenog standarda imala je za posljedicu promjenu računovodstvenih politika i materijalno značajan efekat na finansijske izvještaje AD „Komunalac“ Bijeljina.

Implementacija navedenog standarda obavljena je retroaktivno sa kumulativnim učinkom izvorne primjene standarda kao usklađivanja početnog salda na datum prve primjene standarda.

MSFI 9 – Finansijski instrumenti zamjenio je MRS 39 – Finansijski instrumenti. Klasifikacija finansijskih instrumenata vrši se na osnovu poslovnog modela za upravljanje finansijskom imovinom i ugovorenih karakteristika novčanih tokova. Primjena ovog standarda uz obavezu objelodanjivanja imala je i značajan uticaj na rezultat poslovanja Društva.

Za izradu finansijskih izvještaja za 2024. godinu aktivirani su sljedeći Međunarodni računovodstveni standardi (MRS) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja (MSFI):

- MRS 1 – Presentacija finansijskih izvještaja,
- MRS 2 – Zalihe,
- MRS 7 – Izvještaj o tokovima gotovine,
- MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške,
- MRS 10 – Događaji poslije izvještajnog perioda,
- MRS 12 – Porez na dobitak,
- MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema,
- MRS 19 – Primanja zaposlenih,
- MRS 20 – Računovodstveno obuhvatanje državnih davanja i objelodanjivanje državne pomoći,
- MRS 21 – Efekti promjena deviznih kurseva,
- MRS 24 – Objelodanjivanja povezanih strana,
- MRS 32 – Finansijski instrumenti,
- MRS 33 – Zarada po akciji,
- MRS 34 – Periodično finansijsko izvještavanje,
- MRS 36 – Umanjenje vrijednosti imovine,
- MRS 37 – Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva,
- MRS 38 – Nematerijalna imovina,
- MRS 39 – Finansijski instrumenti: priznavanje i odmjeravanje,
- MRS 40 – Investicione nekretnine.

- MSFI 1 – Prva primjena međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja,
- MSFI 2 – Plaćanja na osnovu akcija,
- MSFI 3 – Poslovne kombinacije,
- MSFI 4 – Ugovori o osiguranju,
- MSFI 5 – Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja,
- MSFI 7 – Finansijski instrumenti: Objelodanjivanja,
- MSFI 9 – Finansijski instrumenti,
- MSFI 13 – Odmjeravanje fer vrijednosti,
- MSFI 14 – Regulisana vremenska razgraničenja,
- MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima,
- MSFI 16 – Lizing.

U primjeni i sprovođenju poslovne politike Društvo je primjenjivalo opšta akta, kao što su:



- a) Statut Društva,
- b) Poslovnik o radu Nadzornog odbora,
- c) Pravilnik o radu,
- d) Pravilnik o računovodstvu,
- e) Pravilnik o računovodstvenim politikama,
- f) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
- g) Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I PROCJENA

3.1 Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja su prava i druga neopipljiva sredstva koja pravno lice koristi u isporuci usluga, nad kojim Društvo ima kontrolu i od kojeg se očekuju buduće ekonomske koristi.

Nematerijalna ulaganja čine:

- ulaganje u koncesije,
- ulaganje u razvoj novih proizvoda i unapređenje postojećih,
- ulaganje u naučno-tehnička znanja,
- ulaganja u nabavku licenci ili sticanje prava na intelektualnoj svojini
- ulaganja u istraživanje tržišta.

Mjerenje prilikom i nakon početnog priznavanja dugoročne nematerijalne imovine će se vršiti metodom nabavne vrijednosti.

Nematerijalna stalna sredstva se amortizuju na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe, odnosno na osnovu procjene pritanja ekonomskih koristi po osnovu njihovog korištenja.

Vijek trajanja sredstva se procjenjuje prilikom svake nabavke.

Amortizacija nematerijalnih sredstava se vrši linearnom metodom.

Za nematerijalna sredstva čiji je vijek trajanja nemoguće utvrditi, obavezno se vrši testiranje sredstva na umanjenje, upoređivanjem njegovog nadoknadivog i knjigovodstvenog iznosa.

Testiranje na umanjenje se vrši najmanje na svaki dan bilansa stanja.

3.2 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema su sredstva koja pravno lice drži za korištenje u isporuci usluga, iznajmljivanje drugima ili za administrativne i druge svrhe, za koje je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane s tim sredstvom priticati u pravno lice i da se nabavna vrijednost/cijena koštanja tog sredstva može pouzdano odmjeriti.

Sredstvo će biti priznato kao nekretnina, postrojenje i oprema i kada se zna da to sredstvo neće direktno povećavati buduće ekonomske koristi, ali je nabavka tog sredstva neophodna da bi se dobile ekonomske koristi od drugih sredstava.

U opremu svrstavaju se i rezervni dijelovi kada se isti koriste uz opremu i kada se očekuje da će njihova upotreba biti duža od jedne godine.

Nekretnine, postrojenja i oprema se početno vrednuju i iskazuju po trošku nabavke.

Trošak nabavke nekretnine, postrojenja i opreme sačinjavaju:

- fakturna vrijednost dobavljača,
- troškovi prevoza, uključujući i vlastiti prevoz,
- troškovi pripreme mjesta,
- troškovi špeditera, ako se stalno sredstvo nabavlja iz inostranstva,



- uvozne dažbine (carine i dr.),
- nepovratni porezi i druge dažbine,
- troškovi montaže i naknade stručnjacima (arhitekta, inženjeri i sl.),
- troškovi utovara, pretovara, istovara i sl.,
- interni troškovi,
- ostali troškovi direktno i isključivo vezani za dovođenje sredstava u radno stanje za namjeravanu upotrebu.

U trošak nabavke nekretnine, postrojenja i opreme se uračunavaju i troškovi pozajmljivanja vezani za nabavku konkretnog sredstva, do momenta dovođenja sredstava u stanje za upotrebu.

Sredstva koja se izrađuju u sopstvenoj režiji vrednuju se po cijeni koštanja, pod uslovom da nije veća od neto prodajne vrijednosti.

Početno iskazivanje nekretnine, postrojenja i opreme vrši se po nabavnoj vrijednosti/cijeni koštanja dok se naknadni izdaci, prema opštem principu priznavanja, definisanom u paragrafu 7. MRS 16, naknadna ulaganja u stavku nekretnina, postrojenja i opreme, mogu kapitalizovati, odnosno uključiti u knjigovodstvenu vrijednost sredstva, ako i samo ako:

- je vjerovatno da će buduće ekonomske koristi povezane sa naknadnim ulaganjima priticati u pravno lice; i
- se nabavna vrijednost/cijena koštanja naknadnih ulaganja može pouzdano odmjeriti.

Troškovi svakodnevnog održavanja nekretnina, postrojenja i opreme se ne kapitalizuju, već predstavljaju rashod perioda.

Izuzetno, novougrađeni rezervni dijelovi i ulaganje u sredstvo se može kapitalizovati ukoliko će takvo ulaganje:

- produžiti korisni vijek upotrebe sredstva,
- povećati njegov kapacitet,
- dogradnja dijelova značajno poboljšati kvalitet usluga, i
- značiti usvajanje novih poslovnih usluga koje omogućuje značajno smanjenje prethodno procijenjenih troškova.

S obzirom da zamjena rezervnog dijela dovodi do promjene knjigovodstvene (sadašnje) vrijednosti sredstva, potrebno je preispitati procijenjeni korisni vijek upotrebe sredstva, jer od njega zavisi obračun amortizacije.

Naknadno vrednovanje sredstva se vrši prema modelu revalorizacije.

Prema modelu revalorizacije, nakon početnog priznavanja po nabavnoj vrijednosti, nekretnine, postrojenja i opreme čija se fer vrijednost može pouzdano odmjeriti, obuhvataju se po revalorizovanom iznosu, koji predstavlja njihovu fer vrijednost na datum revalorizacije, umanjenu za naknadnu akumuliranu amortizaciju i naknadne akumulirane gubitke zbog umanjenja vrijednosti.

Osnovni principi prilikom primjene politike revalorizacije su:

- fer vrijednost zemljišta i zgrada utvrđuje se procjenom, koju vrše stručno osposobljeni procjenjivači, na bazi tržišnih dokaza;
- fer vrijednost postrojenja i opreme vrše stručno osposobljeni procjenjivači ili zaposlena stručna lica u Društvu, koja imenuje direktor odlukom;
- učestalost revalorizovanja zavisi od promjena fer vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme koje se procjenjuju;
- kada se knjigovodstvena vrijednost povećava, kao rezultat revalorizacije, to povećanje se evidentira kao revalorizaciona rezerva;
- kada se knjigovodstvena vrijednost sredstva smanji usled revalorizacije, to smanjenje treba priznati kao rashod. Međutim, smanjenje treba direktno knjižiti na teret revalorizacionih rezervi, do iznosa postojeće revalorizacione rezerve koji se odnosi na to



sredstvo;

- pozitivni i negativni efekti procjene različitih stavki sredstva ne mogu se međusobno prebijati, već se odvojeno evidentiraju;
- u okviru računa revalorizacionih rezervi preduzeće je dužno da obezbijedi analitiku revalorizacionih rezervi.

Cjelokupna revalorizaciona rezerva, formirana za konkretno sredstvo se može prenijeti na neraspoređenu dobit prilikom prodaje, rashodovanja ili otuđenja tog sredstva.

Korištenjem sredstva u preduzeću, iznos realizovane revalorizacione rezerve koja može da se prenese na neraspoređenu dobit, čini razlika između amortizacije zasnovane na iskazanom revalorizovanom iznosu sredstva i amortizacije zasnovane na prvobitnoj nabavnoj vrijednosti/cijeni koštanja sredstva.

Amortizacija se obračunava za stavke nekretnine, postrojenja i opreme koji su priznati kao stalno sredstvo i koji imaju ograničen vijek upotrebe.

Amortizacija se ne obračunava za sredstvo, koje je klasifikovano kao sredstvo koje se drži za prodaju ili dok čini dio raspoložive grupe klasifikovane kao grupa koja se drži za prodaju.

Amortizacioni period počinje od momenta kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, što znači da obračunu amortizacije ne podliježu nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi.

Za dan početka obračuna amortizacije primjenjuje se slijedeće pravilo:

- ako je sredstvo stavljeno u upotrebu od 01. do 15. u mjesecu, obračun amortizacije počinje od prvog dana tog mjeseca;
- ako je sredstvo stavljeno u upotrebu u periodu od 16. do kraja mjeseca, obračun amortizacije počinje od prvog dana narednog mjeseca.

Amortizacija se vrši sve do isknjižavanja, čak iako se u nekom periodu sredstvo ne koristi, osim ako nije potpuno amortizovano.

Obračun amortizacije prestaje kada je sredstvo otuđeno na bilo koji način, kada je u potpunosti otpisano i kada je reklasifikovano kao stalno sredstvo namijenjeno prodaji, u skladu sa MSFI 5.

Korisni vijek upotrebe utvrđuje se procjenom. Procjena korisnog vijeka upotrebe sredstva vrši se na osnovu profesionalnog prosuđivanja na osnovu iskustva preduzeća sa sličnim sredstvima u prethodnom periodu i isključivo zavisi od poslovne politike preduzeća sa nabavkom i trošenjem konkretnih sredstava.

Prilikom obračuna amortizacije primjenjuje se proporcionalni (linearni) metod obračuna amortizacije, što znači da se koristi jedna utvrđena stopa tokom cijelog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe sredstva.

Stopa amortizacije izračunava se na osnovu procijenjenog vijeka upotrebe koji je izražen brojem godina, na sledeći način:

$$\text{Godišnja stopa amortizacije} = \frac{100(\%)}{\text{broj godina}}$$

Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja i nekretnina, postrojenja i opreme obračunati prema linearnom metodu obuhvataju se na računu 540 - Troškovi amortizacije, u korist ogovarajućih analitičkih računa ispravke vrijednosti nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava u okviru grupe računa 01 i 02.

3.3 Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročne finansijske plasmane Društva čini:

- učešće u kapitalu drugih pravnih lica,
- dugoročne hartije od vrijednosti,
- dugoročni krediti, i



- ostali dugoročni plasmani.

Početna procjena se vrši po njihovoj nabavnoj vrijednosti koja predstavlja poštnu nadoknadu koja je data za njih dok se naknadno priznavanje vrši po fer vrijednosti.

3.4 Zalihe

U domenu politike zaliha materijala spada:

- utvrđivanje politike nabavne vrijednosti zaliha,
- definisanje cijena po kojima se vode zalihe,
- metod obračuna vrijednosti izlaza zaliha,
- eliminisanje skrivenih gubitaka u zalihama.

Zalihe Društva predstavljaju sredstva koja se troše u procesu proizvodnje ili realizacije usluga a to su zalihe:

- osnovnog i pomoćnog materijala,
- rezervni dijelova,
- auto-guma,
- sitnog inventara u upotrebi.

Zalihe osnovnog i pomoćnog materijala iskazuju se po nabavnoj vrijednosti u skladu sa MRS 2-zalihe.

Nabavnu vrijednost materijala čini:

- fakturna vrijednost dobavljača umanjena za sve popuste,
- carine i poreske dažbine,
- troškovi prevoza, osiguranja i špeditorske usluge,
- drugi troškovi koji su nastali do dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje.

Obračun izlaza utroška zaliha materijala vrši se po metodi prosječne ponderisane cijene koja se stalno i automatski izračunava.

Zalihe rezervnih dijelova i auto guma se iskazuju po nabavnoj vrijednosti, koja obuhvata fakturu cijenu dobavljača uvećanu za troškove nabavke. Izdavanje rezervnih dijelova se vrši po prosječnim ponderisanim cijenama i njihov otpis se vrši odmah u istom obračunskom periodu.

Na dan bilansa takođe se vrši poređenje cijena materijala na zalihi sa nabavnim cijenama na tržištu i ako se utvrdi da je cijena materijala na zalihi po kojoj se vodi u knjigovodstvu veća od tržišne cijene na dan bilansa, vrši se smanjenje vrijednosti materijala na teret rashoda.

Stvarima sitnog inventara smatraju se predmeti čiji je vijek upotrebe kraći od jedne godine.

Terećenje troškova prilikom stavljanja sitnog inventara u upotrebu obavlja se metodom jednokratnog otpisa.

Isknjižavanje sitnog inventara se vrši kada je sredstvo rashodovano.

3.5 Kratkoročna potraživanja i plasmani

Kratkoročna potraživanja Društva obuhvataju potraživanja od kupaca u zemlji i inostranstvu po osnovu prodaje roba i usluga.

Kratkoročna potraživanja iskazuju se po vrijednosti iz originalne fakture. Ako se vrijednost iz fakture iskazuje u stranoj valuti vrši se preračunavanje u izvještajnu valutu po važećem kursu na dan transakcije, a na dan bilansa preračunava se prema važećem kursu a kursne razlike priznaju se kao prihod ili rashod obračunskog perioda.

Kratkoročni plasmani obuhvataju kredite, hartije od vrijednosti i ostale kratkoročne plasmane sa rokom dospjeća odnosno prodaje do godine dana od dana činidbe odnosno dana bilansa.



Kratkoročni plasmani koji se ne drže radi trgovanja iskazuju se po amortizovanoj vrijednosti ne uzimajući u obzir namjeru Društva da ih drži do dospelja.

Potraživanja se klasifikuju prema MSFI 9 – Finansijski instrumenti po amortizovanoj vrijednosti. Inicijalno se potraživanja vrednuju po nominalnoj vrijednosti dok se naknadno vrednuju po amortizovanoj vrijednosti umanjenoj indirektno za očekivane kreditne gubitke, a direktno ako je nemogućnost naplate potraživanja izvjesna i dokumentovana.

Direktan otpis nenaplaćenih potraživanja podrazumijeva da se vrši konačan pojedinačan otpis vrijednosti potraživanja na osnovu vjerodostojnog dokumenta (izgubljen sudski spor, likvidacija dužnika, korekcija po zapisniku o usklađivanju potraživanja koja su u korist dužnika i sl.) na teret rashoda.

Indirektno umanjnje vrijednosti nenaplaćenih potraživanja podrazumijeva ispravku potraživanja na teret rashoda, onda kada se na osnovu očekivanih kreditnih gubitaka vrši procjena nenaplativosti potraživanja.

Procjenu nenaplativosti potraživanja vrši Uprava Društva na kraju godine, na osnovu objektivnih informacija proizašlih iz ozbiljne analize očekivanih kreditnih gubitaka, zasnovane na podacima iz prethodnih obračunskih perioda, uz razmatranje tekuće privredne situacije.

Indirektno umanjnje potraživanja vršit će se metodom procjenjivanja krajnjeg salda računa ispravke vrijednosti potraživanja, koji indirektno koriguje račun potraživanja na procijenjenu fer vrijednost.

Na kraju godine izračunavaju se očekivani kreditni gubici i knjiže kao rashod i ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca. Sva potraživanja sa materijalno značajnim saldima kupaca se pojedinačno procjenjuju, dok se ostala potraživanja grupišu prema sličnim karakteristikama i grupno procjenjuju, te se knjiže kao rashod po osnovu obezvrijeđenja.

3.6 Greške iz prethodnog perioda

Materijalno značajna greška otkrivena u tekućem periodu, koja se odnosi na prethodni period i koja, pri tom, ima značajan uticaj na finansijske izvještaje jednog ili više prethodnih perioda, zbog koje se ti, prethodno objelodanjeni finansijski izvještaji ne mogu više smatrati pouzdanim, obuhvata se kao greška iz prethodnog perioda u skladu sa MRS 8-*Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške*.

Greška iz prethodnog perioda ispravlja se tako što se za iznos greške vrši korekcija početnog stanja prethodnog rezultata, odnosno odgovarajuća pozicija bilansa stanja, ako je greška takve prirode da ne utiče na rezultat.

U slučaju iz prethodnog stava, prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja uporedni podaci koji se odnose na godinu u kojoj je greška nastala iskazuju se u prepravljenim iznosima.

Materijalno beznačajne greške priznaju se kao prihod ili kao rashod tekućeg perioda.

Materijalnost greške procjenjuje se u svakom konkretnom slučaju kada je greška otkrivena.

3.7 Priznavanje prihoda

Prihodi Društva obuhvataju svu fakturisanu prodaju izvršenih usluga kao i prihoda od osnovnih sredstava, subvencija, donacija i vraćenih dažbina po osnovu ostvarene prodaje, prihode od aktiviranja učinaka, od doprinosa i članarina kao i drugi prihodi koji su obračunati u knjigovodstvenoj ispravi nezavisno od vremena naplate.

Dobici predstavljaju prihode koji nisu proistekli iz uobičajenih aktivnosti i predstavljaju povećanje ekonomske koristi iz prodaje osnovnih sredstava i po osnovu revalorizacije.

Prihode predstavljaju i ostala primanja po osnovu naplate otpisanih potraživanja, kamata na depozit, kursne razlike i druge finansijske prihode.



3.8 Priznavanje rashoda

Rashodi Društva obuhvataju troškove koji proističu iz uobičajenih aktivnosti i gubitke. Priznavanje rashoda se vrši u zavisnosti od pojedinih vrsta i predstavljaju:

- troškove materijala, goriva i energije koji pokazuju namjeru trošenja,
- neto zarade i naknade zarada, porezi i doprinosi na zarade priznaju se u visini obračunatih iznosa za rad zaposlenih za provedeno vrijeme na poslu i odsustvovanje sa posla na teret Društva,
- troškovi amortizacije se obračunavaju po proporcionalnim stopama koje se utvrđuju na osnovu korisnog vijeka osnovnih sredstava i njihove sadašnje vrijednosti,
- troškovi proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova obračunavaju se na osnovu faktura za izvršene usluge i vjerodostojnih dokumenata za pojedine nematerijalne troškove,
- troškovi poreza i doprinosa se priznaju na osnovu izdataka u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom,
- troškovi pozajmljivanja nastaju u vezi pozajmica finansijskih sredstava i obuhvataju kamate na dozvoljena prekoračenja na žiro računu i kratkoročne pozajmice, troškove finansijskog lizinga i kursne razlike.

Ovi troškovi se priznaju kao rashod perioda u kome su nastali.

3.9 Finansijske obaveze

Finansijskim obavezama Društva smatraju se:

- dugoročne obaveze-kredit, hartije od vrijednosti i ostale dugoročne obaveze,
- kratkoročne obaveze-kratkoročni krediti, obaveze prema dobavljačima, obaveze za poreze i doprinose, obaveze za plate i doprinose i porez na plate te ostale kratkoročne obaveze (dospjeća u roku do godinu dana, odnosno od dana činidbe, odnosno od dana godišnjeg bilansa).

Finansijska obaveza je svaka obaveza koja predstavlja ugovornu obavezu u cilju predaje gotovine ili drugog finansijskog sredstva drugom pravnom licu ili razmjene finansijskih instrumenata.

Obaveze se vode po amortizovanoj vrijednosti odnosno početnoj vrijednosti umanjenoj za otplatu.

3.10 Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja obuhvataju rezervisanja za troškove u garantnom roku, za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, za zadržane kaucije i depozite, za troškove restrukturiranja Društva, za pokriće obaveza (pravnih ili stvarnih) nastalih kao rezultat prošlih događaja za koje je vjerovatno da će izazvati odliv resursa koji sadrže ekonomske koristi radi njihovog izmirivanja i koji se mogu pouzdano procjeniti (npr. sporovi u toku) kao i rezervisanja za izdate garancije i druga jamstva.

Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike prate se po vrstama a njihovo smanjenje odnosno ukidanje vrši se u korist prihoda.

Dugoročna rezervisanja se priznaju u slučajevima:

- obaveza nastalih kao rezultat ranijih obaveza;
- obaveza koje se mogu pouzdano procjeniti.

Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni rezervisanje se ne priznaje a takođe rezervisanje se ne priznaje ni za buduće poslovne gubitke.

Svi ovi troškovi se prate analitički po vrstama i namjeni i prilikom svakog bilansiranja vrši se njihovo preispitivanje.



4. NOTE UZ BILANS STANJA

Bilans stanja

(Izveštaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2024. godine)

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BILANSNA AKTIVA						
	A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+016+017+022+034)	001		11.490.905	3.245.956	8.244.949	8.325.514
01	I NEMATERIJALNA SREDSTVA (003 do 007)	002		41.082	33.008	8.074	7.472
010, dio 019	1. Ulaganja u razvoj	003				0	0
011, 013 dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, softver i ostala prava	004		36.082	28.008	8.074	7.472
012, dio 019	3. Goodwill	005				0	0
014, dio 019	4. Ostala nematerijalna sredstva	006				0	0
015, 016, dio 019	5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	007		5.000	5.000	0	0
02	II NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (009 do 014)	008		8.255.846	2.281.468	5.974.378	6.014.026
020, dio 029	1. Zemljište	009		3.581.568		3.581.568	3.575.068
021, dio 029	2. Građevinski objekti	010		2.489.132	769.087	1.720.045	1.769.921
022, dio 029	3. Postrojenja i oprema	011		2.000.933	1.328.168	672.765	669.037
023, dio 029	4. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	012		0	0	0	0
024, dio 029	5. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	013				0	0
025, 026, dio 029	6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	014		184.213	184.213	0	0
03	III INVESTICIONE NEKRETNINE	015		3.193.750	931.480	2.262.270	2.303.789
04	IV SREDSTVA UZETA U ZAKUP	016				0	0
05	V BIOLOŠKA SREDSTVA (018 do 021)	017		0	0	0	0
050, dio 059	1. Šume	018				0	0
051, dio 059	2. Višegodišnji zasadi	019				0	0
052, 053 dio 059	3. Osnovno stado i ostala biološka sredstva	020				0	0
055, 056 i dio 059	4. Avansi i biološka sredstva u pripremi	021				0	0
06	VI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (023+024+025+030+033)	022		227	0	227	227
060, dio 069	1. Učešće u kapitalu zavisnih subjekata	023				0	0
061, dio 069	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkih poduhvata	024				0	0
dio 06	3. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (026 do 029)	025		0	0	0	0
062, dio 069	3.1. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	026				0	0
063, dio 069	3.2. Dugoročni krediti u zemlji	027				0	0
064, dio 069	3.3. Dugoročni krediti u inostranstvu	028				0	0
065, dio 069	3.4. Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	029				0	0
dio 06	4. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat (031+032)	030		227	0	227	227
066, dio 069	4.1. Vlasnički instrumenti	031				0	0
067, dio 069	4.2. Dužnički instrumenti	032		227		227	227
068, dio 069	5. Potraživanja po finansijskom lizingu	033				0	0
07 i 08	VII OSTALA DUGOROČNA SREDSTVA I RAZGRANIČENJA	034				0	0

AD „KOMUNALAC“ BIJELJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE



Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
				Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
090	B. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	035				0	0
	V. TEKUĆA SREDSTVA (037+044)	036		2.241.229	536.117	1.705.112	1.214.530
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA (038 do 043)	037		233.056	150.181	82.875	86.124
100 do 109	1. Zalihe materijala	038		206.457	150.181	56.276	53.947
110 do 119	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	039		14.594		14.594	15.622
120 do 129	3. Zalihe gotovih proizvoda	040				0	0
130 do 139	4. Zalihe robe	041				0	0
140 do 149	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	042		12.005		12.005	16.555
150 do 159	6. Dati avansi	043				0	0
	II KRATKOROČNA SREDSTVA IZUZEV ZALIHA I STALNIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI (045+052+061+064+065)	044		2.008.173	385.936	1.622.237	1.128.406
	1. Kratkoročna potraživanja (046 do 051)	045		1.675.499	385.936	1.289.563	792.939
200, dio 209	1.1. Kupci - povezana pravna lica	046		220.884	2.972	217.912	9.097
201, 202, 203, dio 209	1.2. Kupci u zemlji	047		1.404.400	360.814	1.043.586	742.381
204, dio 209	1.3. Kupci iz inostranstva	048				0	0
grupa 21, osim 214	1.4. Potraživanja iz specifičnih poslova	049		22.150	22.150	0	0
grupa 22, osim 224	1.5. Ostala kratkoročna potraživanja	050		21.695		21.695	35.091
224	1.6. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	051		6.370		6.370	6.370
	2. Kratkoročni finansijski plasmani (053 + 058 + 059 + 060)	052		0	0	0	0
	2.1. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (054 do 057)	053		0	0	0	0
230, dio 238	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	054				0	0
231, dio 238	b) Kratkoročni krediti u zemlji	055				0	0
232, dio 238	c) Kratkoročni krediti u inostranstvu	056				0	0
233, dio 238	d) Ostala finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	057				0	0
235 i 236	2.2. Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	058				0	0
234, 239	2.3. Potraživanje po finansijskom lizingu	059				0	0
214	2.4. Derivatna finansijska sredstva	060				0	0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (062 + 063)	061		331.619	0	331.619	327.847
240, dio 249	3.1. Gotovinski ekvivalenti	062				0	0
241 do 249	3.2. Gotovina	063		331.619		331.619	327.847
270 do 279	4. Porez na dodatu vrijednost	064				0	0
280 do 289	5. Kratkoročna razgraničenja	065		1.055		1.055	7.620
	G. BILANSNA AKTIVA (001 + 035 + 036)	066		13.732.134	3.782.073	9.950.061	9.540.044
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	067		516.592		516.592	516.592



AD „KOMUNALAC“ BIJE LJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5	6
	BILANSNA PASIVA				
	A. KAPITAL (102 -110 + 113 - 114 + 115 + 119 + 122 - 123 + 124 - 128 + 131)	101		8.513.714	8.410.871
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 + 106 + 107 + 108 + 109)	102		3.748.014	3.748.014
300	1. Akcijski kapital (104 + 105)	103		3.748.014	3.748.014
	1.1. Akcijski kapital - obične akcije	104		3.748.014	3.748.014
	1.2. Akcijski kapital – povlašćene (prioritetne) akcije	105			
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	106			
304	3. Ulozi	107			
305	4. Državni kapital	108			
309	5. Ostali osnovni kapital	109			
31	II OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE I UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL (111 + 112)	110		0	0
310	1. Otkupljene sopstvene akcije i udjeli	111			
311	2. Upisani neuplaćeni kapital	112			
320	III EMISIONA PREMIJA	113			
321	IV EMISIONI GUBITAK	114			
dio 32	V REZERVE (116 do 118)	115		200.481	200.481
322	1. Zakonske rezerve	116		200.481	200.481
323	2. Statutarne rezerve	117			
329	3. Ostale rezerve	118			
dio 33	VI REVALORIZACIONE REZERVE (120 + 121)	119		3.963.887	4.008.213
330	1. Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja, opremu i nematerijalna sredstva	120		3.963.887	4.008.213
331 i 334	2. Ostale revalorizacione rezerve	121			
332	VII POZITIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	122			
333	VIII NEGATIVNI EFEKTI VREDNOVANJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ OSTALI UKUPNI REZULTAT	123			
34	IX NERASPOREĐENA DOBIT (125 do 127)	124		601.332	785.853
340 ili 342	1. Neraspoređena dobit ranijih godina / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina	125		454.163	785.853
341 ili 343	2. Neraspoređena dobit tekuće godine / Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine	126		147.169	
344	3. Neto prihod od samostalne djelatnosti	127			
35	X GUBITAK (129 + 130)	128		0	331.690
350 ili 352	1. Gubitak ranijih godina / Višak rashoda nad prihodima ranijih godina	129			
351 ili 353	2. Gubitak tekuće godine / Višak rashoda nad prihodima tekuće godine	130		0	331.690
	XI UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	131			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (133 + 137 + 145)	132		60.506	37.469
dio 40	I DUGOROČNA REZERVISANJA (134 do 136)	133		60.506	37.469
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	134			
404	2. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	135		60.506	37.469
401, 402,	3. Ostala dugoročna rezervisanja	136			

AD „KOMUNALAC“ BIJELJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE



Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (PS)
1	2	3	4	5	6
403, dio 409					
	II DUGOROČNE OBAVEZE (138 do 144)	137		0	0
411	1. Obaveze prema povezanim pravnim licima	138			
413	2. Dugoročni krediti u zemlji	139			
414	3. Dugoročni krediti u inostranstvu	140			
412	4. Obaveze po emitovanim dužničkim instrumentima	141			
415, 416	5. Dugoročne obaveze po lizingu	142			
418	6. Ostale dugoročne finansijske obaveze po amortizovanoj vrijednosti	143			
dio 409, 410, 419	7. Ostale dugoročne obaveze, uključujući razgraničenja	144			
408	III RAZGRANIČENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	145			
407	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	146			
42 do 49	G. KRATKOROČNE OBAVEZE I KRATKOROČNA REZERVISANJA(148 + 155 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168)	147		1.375.841	1.091.704
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (149 do 154)	148		0	0
420	1.1. Kratkoročne finansijske obaveze prema povezanim pravnim licima	149			
421 do 424	1.2. Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	150			
425 i 426	1.3. Kratkoročne obaveze po lizingu	151			
427	1.4. Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	152			
428	1.5. Derivatne finansijske obaveze	153			
429	1.6. Ostale obaveze po amortizovanoj vrijednosti	154			
43	2. Obaveze iz poslovanja (156 do 160)	155		855.366	731.121
430 i 436	2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	156		163.749	136.986
431	2.2. Dobavljači – povezana pravna lica	157		445.744	377.323
432, 433, 434	2.3. Dobavljači u zemlji	158		245.873	216.812
435	2.4. Dobavljači iz inostranstva	159			
437, 439	2.5. Ostale obaveze iz poslovanja	160			
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	161		1.161	1.599
450 do 458	4. Obaveze za plate i naknade plata	162		392.878	245.855
460 do 469	5. Ostale obaveze	163		20.723	14.306
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	164		74.180	39.960
48, osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	165		7.590	5.791
481	8. Obaveze za porez na dobit	166			
49, osim 496	9. Kratkoročna razgraničenja	167		23.943	53.072
496	10. Kratkoročna rezervisanja	168			
	D. BILANSNA PASIVA (101 + 132 + 146 + 147)	169		9.950.061	9.540.044
890 do 898	Đ. VANBILANSNA PASIVA	170		516.592	516.592

**AKTIVA****Nota br. 1****4.1 Stalna sredstva (AOP-001)**

U 2024. godini Društvo nije vršilo test obezvrjeđenja imovine, odnosno nije vršeno testiranje umanjenja vrijednosti imovine u skladu sa MRS 36 - Umanjenje imovine, jer na osnovu razmatranja pokazatelja, kao što su vanjski izvori informacija i interni izvori informacija, može se pouzdano tvrditi da se imovina ne iskazuje u iznosu većem od nadoknadivog iznosa, odnosno da vrijednost imovine ne prelazi iznos koji se treba nadoknaditi upotrebom ili prodajom sredstva.

Na osnovu vanjskih izvora informacija, utvrđeno je da je knjigovodstvena vrijednost u odnosu na tržišnu vrijednost imovine realno iskazana, te da ne postoje značajne promjene u tehnološkim, tržišnim i zakonskim uslovima u kojima se posluje.

Na osnovu internih izvora informacija, utvrđeno je da ne postoji zastarjelost ili fizičko oštećenje sredstava i da je ekonomski učinak imovine potpun.

Imajući u vidu **vrijednost sredstava uzetih u zakup**, kao i sa njima povezanih obaveza, može se zaključiti da primjena MSFI 16 – Lizing u AD „Komunalac“ Bijeljina ne dovodi do materijalno značajnih informacija, odnosno neprimjenjivanje navedenog standarda neće imati za posljedicu nastanak materijalno značajne greške.

4.1.1 Nematerijalna sredstva

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Prethodna godina
		Bruto	Ispr. vrijedn.	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
013	Softver i slična prava	36.082	28.008	8.074	7.472
015, 016,	Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi	5.000	5.000	0	0
01	Nematerijalna sredstva	41.082	33.008	8.074	7.472

U okviru ostalih nematerijalnih sredstava, evidentiraju se softverske aplikacije knjigovodstvenog programa i prenosive licence office programa. U toku 2024. godine, izvršena su ulaganja u najnoviju verziju softverske aplikacije knjigovodstvenog programa, u ukupnom iznosu od 5.000 KM.

4.1.2 Nekretnina, postrojenja i oprema

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Prethodna godina
		Bruto	Ispr. vrijedn.	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
020	Zemljište	3.581.568	0	3.581.568	3.575.068
021	Građevinski objekti	2.489.132	769.087	1.720.045	1.769.921
022	Postrojenja i oprema	2.000.933	1.328.168	672.765	669.037
025i 026	Avansi i nekretnine, postr. i oprema u pripremi	184.213	184.213	0	0
02	Nekretnina, postr. i oprema	8.255.846	2.281.468	5.974.378	6.014.026



020 i 021 – Zemljište i građevinski objekti

Komisija za popis nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, dugoročnih finansijskih plasmana, kao i druge stalne imovine na dan 31.12.2024. godine, u „Izvještaju o popisu nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina, dugoročnih finansijskih plasmana, kao i druge stalne imovine na dan 31.12.2024. godine“, broj: 131/2025 od 15.01.2025. godine, popisom zemljišta je utvrdila stanje zemljišta koje nije evidentirano u poslovnim knjigama, a na koje je AD „Komunalac“ Bijeljina upisan kao korisnik.

U katastarskoj evidenciji Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Bijeljina, AD „Komunalac“ Bijeljina je upisan kao korisnik na sljedećim katastarskim parcelama:

- **Katastarske parcele br.: 3616**, (površine 16 341), **3617** (površine 10 469 m²), **3619** (površine 1.014m²) u **KO Janja 2**. Parcele su upisane u List nepokretnosti br.1102, kao korisnik upisan je AD „Komunalac“ Bijeljina.

U postupku izlaganja pred Komisijom za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima, Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Bijeljina, utvrđeno je **pravo svojine** u korist AD „Komunalac“ Bijeljina, nad predmetnim nepokretnostima, kao pravnom sljedbeniku KRO „4.Jul“ Bijeljina, Rješenje broj 21.12./951-028-1102/21 od 30.06.2021. godine.

Pravobranilaštvo Republike Srpske, Sjedište zamjenika pravobranioca u Bijeljini je uputilo Žalbu protiv Rješenja RGU-Područna jedinica Bijeljina broj 21.12./951-028-1102/21 od 30.06.2021. godine.

Rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka broj: 21.404/951-307/22 od 15.12.2022. godine usvojena je žalba Grada Bijeljina, poništeno je Rješenje broj: 21.12/951-028-1102/21 od 30.06.2021. godine i predmetni upravni spor je vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. Postupak je u toku.

- **Katastarska parcela br. 579/3** (površine 520 m² po LN-u) u **KO Hase-Brijesnica**, upisana u Posjedovni list broj 14 (u istom je kao posjednik upisan AD „Komunalac“ Bijeljina).

Katastarskoj parceli odgovara dio gruntovne parcele br. 305/2 (stari premjer) upisane u zk. ul. br. 75 u KO Hase Brijesnica, u kom je Komunalno proizvodno preduzeće Bijeljina upisano sa pravom korištenja.

Na predmetnoj parceli sagrađena je benzinska stanica Nestro-petrola. U sudskom postupku koji je pokrenuo Nestro-petrol, u cilju upisa prava svojine na predmetnoj katastarskoj parceli, nije uspio da dokaže da je vlasnik predmetne parcele

Nestro-petrol Banja Luka, je u 2019. godini, Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka, Područna jedinica Bijeljina, podnio zahtjev za utvrđivanje prava svojine za predmetnu nekretninu. Predstavnik AD „Komunalac“ Bijeljina i PRS, sjedište zamjenika u Bijeljini, su osporili zahtjev Nestro-petrola. Republička geodetska uprava nije donijela rješenje po zahtjevu Nestro-petrola.

- **Katastarska parcela br. 1749/2**, (površine 3819 m²) upisana u List nepokretnosti broj 7775 u KO Bijeljina 1, sa utvrđenim pravom svojine u korist AD „Komunalac“ Bijeljina u dijelu 3802/3819 i MH ERS ZEDP ELEKTRO-BIJELJINA AD Bijeljina u dijelu 17/3819.

Na predmetnoj parceli sagrađen je poslovno-stambeni objekat „Mega –stan“ a na osnovu ugovora o zajedničkom ulaganju za izgradnju poslovno-stambenog objekta, br. 760/2000 od 25.02.2000. godine. Predmetna poslovno-stambena zgrada još nije uknjižena zbog problema nastalih između ugovornih strana u toku gradnje objekta, tako da vlasnici poslovnih i stambenih prostora u stambeno-poslovnom objektu još nisu uknjiženi u katastarskoj evidenciji.



- **Katastarska parcela br. 470/2**, (površine 447 m²) upisana u ZK. ul. 1065 u KO Bijeljina 1 sa upisanim pravom svojine u korist Društva. Predmetna parcela predstavlja dvorište stambeno poslovne zgrade „Perić“ sagrađene na katastarskoj parceli br. 470/1 na osnovu ugovora o zajedničkom ulaganju za izgradnju poslovno-stambenog objekta br.132/2001 od.20.02.2001 godine.

Za gore pobrojane katastarske parcele još nije utvrđeno pravo svojine ili je pokrenut sudski postupak od strane Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika u Bijeljini, kao zakonskog zastupnika Grada Bijeljina u cilju poništenja rešenja kojim je utvrđeno pravo svojine u korist Društva.

Programom privatizacije, predmetne katastarske parcele, nisu evidentirane kao osnovni kapital Društva, jer nije bilo moguće dokazati vlasništvo nad istim u momentu izrade programa privatizacije a predstavljaju nepokretnosti koje su bile u posjedu KRO „4. Jul“ Bijeljina, te u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 37 – „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“, paragraf 33, potencijalna imovina se ne priznaje u finansijskim izvještajima, pošto ovo može imati za posledicu priznavanja prihoda koji možda nikada neće biti ostvareni, te u skladu sa paragrafom 89, objelodanjen je kratak opis potencijalne imovine na kraju izvještajnog perioda.

- **Katastarska parcela broj 1587** (površine 7.807m²) u **KO Batar-Johovac**, upisana u Posjedovni list 472, na kojoj su kao posjednici upisani AD „Komunalac“ Bijeljina sa dijelom 1200/7807 i Sekanić Radivoje iz Bjeloševca sa dijelom 6607/7807.

Rješenjem, broj 21.12/951-005-472/21 od 30.08.2021. godine, Komisije za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima, utvrđeno je **pravo svojine** u korist AD „Komunalac Bijeljina“ u dijelu 1200/7784 i Sekanić Radivoja iz Bjeloševca u dijelu 6584/7784.

Rješenjem o potvrđivanju katastra nepokretnosti za katastarsku opštinu Batar-Johovac, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, potvrdila je da je katastar nepokretnosti za ko Batar-Johovac osnovan u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske.

Uzimajući u obzir kratak vremenski period za procjenu vrijednosti katastarske parcele, te malu površinu i neatraktivnu lokaciju katastarske parcele, neevidentiranje iste u poslovnim knjigama za poslovnu 2024. godinu ne predstavlja materijalno značajnu grešku.

Potrebno je u 2025. godini izvršiti procjenu stvarne vrijednosti katastarske parcele, te dio iste upisati u poslovne knjige Društva.

02500-Zemljište u pripremi

U toku 2024. godine, za uređenje katastarskih parcela broj 941 i 2070/1, izvršena su dodatna ulaganja u ukupnom iznosu od 6.499,88 KM.

02530-Oprema u pripremi

U nabavku opreme, u 2024. godini uloženo je 177.713,06 KM, u sljedeće nabavke:

- nabavka specijalnog komunalnog vozila Renault u iznosu od 70.000,00 KM,
- nabavka specijalnog komunalnog vozila Scania p230 u iznosu od 75.000,00 KM,
- usluge popravke elektroinstalacije na vozilu MAN QAF 28.364 J12-K-433 u iznosu od 2.950,00 KM,
- remont pumpe visokog pritiska na vozilu Ford T61-O-791 u iznosu od 1.025,64 KM,
- usluge popravke elektroinstalacije na vozilu MERCEDES-BENZ ATEGO T26-M-023 u iznosu od 6.000,00 KM,
- usluga remonta hidrauličnog klipa na vozilu MAN 28.314 J90-E-610 u iznosu od 1.100 KM,



- usluge mašinske obrade dijelova na vozilu IVECO T34-O-201 u iznosu od 1.000,00 KM,
 - usluge popravke prese na vozilu MAN TGA 18.313 K80-A-537 u iznosu od 2.350,00 KM,
 - nabavka 16 kontejnera zapremine 1,1 m³ ukupne vrijednosti 10.160,00 KM (donacija),
 - nabavka tri klima uređaja u iznosu od 2.800,00 KM,
 - nabavka motorne kose u iznosu od 1.909,40 KM,
 - nabavka motornog trimera za živu ogradu u iznosu 1.024,79 KM,
 - nabavka mašine za pranje suđa u iznosu od 589,90 KM i
 - nabavka kancelarijskog namještaja, plastičnih kanti i slično u iznosu od 1.803,33 KM.
- Sva nabavljena oprema stavljena je u upotrebu u tekućoj godini.

Otpis opreme po popisu

Popisom stalnih sredstava utvrđeno je da su pojedina stalna sredstva zastarjela, te da ne donose ekonomske koristi Društvu i ista su isknjižena sa konta nabavne vrijednosti u iznosu od 9.640,42 KM, sa konta ispravke vrijednosti u iznosu od 9.207,15 KM i otpisana u ukupnoj sadašnjoj vrijednosti od 433,27 KM, i to sljedeći inventurni brojevi: 538, 546, 548, 556, 1191, 1280, 1345, 2746, 1679, 1917, 1918, 1923, 1947, 2217, 2218, 2007, 2010, 2038, 2117, 2118, 2132, 2223, 2238, 1105, 1126, 1130, 1373, 2789, 2790, 2797, 2798, 1070, 1072, 1284, 1285, 825, 1010, 1007, 974, 1141, 1128, 1132, 1749, 1746.

Na otpisanoj opremi nisu formirane revalorizacione rezerve.

Investicione nekretnine

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Prethodna godina
		Bruto	Ispr. vrijedn.	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
032	Vlastiti građevinski objekti	3.193.750	931.480	2.262.270	2.303.789
03	Investicione nekretnine	3.193.750	931.480	2.262.270	2.303.789

U skladu sa MRS 40 – Investicione nekretnine, u 2022. godini izvršeno je izdvajanje investicionih nekretnina iz građevinskih objekata. Prilikom početnog priznavanja investicione nekretnine vrednovane su po nabavnoj vrijednosti. Naknadno mjerenje investicionih nekretnina, nakon početnog priznavanja vrši se po metodi nabavne vrijednosti, te se vrši obračun računovodstvene i poreske amortizacije. Prema paragrafu 79C MRS 40, bez obzira što se primjenjuje metod nabavne vrijednosti, potrebno je objelodaniti fer vrijednost investicionih nekretnina. Uzimajući da je prvo evidentiranje investicionih nekretnina izvršeno u 2022. godini, fer vrijednost u 2024. godini je jednaka nabavnoj.

Dugoročni finansijski plasmani

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Prethodna godina
		Bruto	Ispr. vrijedn.	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
067	Dužnički instrumenti	227	0	227	227
06	Dug.finansijski plasmani	227	0	227	227

Na dužničkim instrumentima, evidentiran je iznos od 227 KM, koji se odnosi na dugoročne obveznice koje Društvo posjeduje.

**Nota br. 2****4.2 Tekuća sredstva (AOP-036)****4.2.1 Zalihe, stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja**

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Prethodna godina
		Bruto	Ispr. vrijedn.	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
100 do 109	Zalihe materijala	206.457	150.181	56.276	53.947
110 do 119	Zalihe nedovr. proizvodnje, polupr. i nedovršenih usluga	14.594	0	14.594	15.622
140 do 149	Stalna sredstva i sredstva obust. posl.namij.prodaji	12.005	0	12.005	16.555
150 do 159	Dati avansi	0	0	0	0
10 do 15	Zalihe, stalna sredstva ...	233.056	150.181	82.875	86.124

100 do 109-Zalihe materijala

Preostale zalihe materijala na kraju 2024. godine veće su za 2.329 KM u odnosu na zalihe iz prethodne godine. Od ukupnih zaliha materijala, najveći dio se odnosi na zalihe ostalog materijala u skladištu u iznosu od 36.132 KM, zatim zalihe alata, inventara i HTZ opreme u skladištu i protektiranih auto-guma u iznosu od 14.862 KM, zalihe materijala za izadu učinaka u skladištu u iznosu od 2.359 KM i zalihe rezervnih dijelova u skladištu koje iznose 2.923 KM.

110 do 119-Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga

Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga na kraju 2024. godine iznose 14.594 KM i iste su neznatno uvećane od ostvarenja prethodne godine. Navedene zalihe se odnose na zalihe sadnog materijala, koji se koristi za potrebe Službe održavanja gradskog zelenila.

140 do 149-Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji

U okviru konta stalnih sredstava namijenjenih prodaji, evidentirane su podrumске prostorije namijenjene prodaji, ukupne vrijednosti od 10.030 KM, koje se nalaze u građevinskim objektima Trifunčević i Perić, a koje su vlasništvo Društva i postrojenja i oprema nabavljena radi prodaje (kante i kontejneri) u iznosu od 1.975 KM.

U „Izvještaju o popisu zaliha, stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji, izuzev alata i inventara u upotrebi i auto-guma u upotrebi na dan 31.12.2024. godine“, broj: 113/2025 od 15.01.2025. godine, navedeno je sljedeće: „Na dan 31.12.2024. godine je vršena procjena podrumskih prostora i garaža kojom je utvrđeno da je njihova knjigovodstvena vrijednost niža u odnosu na procijenjenu vrijednost odnosno procijenjenu tržišnu vrijednost, te da nije potrebno vršiti izmjenu postojeće knjigovodstvene vrijednosti“.



4.2.2 *Kratkoročna sredstva izuzev zaliha i stalnih sredstava namijenjenih prodaji*

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Prethodna godina
		Bruto	Ispr. vrijedn.	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
20,21,22	<i>Kratkoročna potraživanja</i>	<u>1.675.499</u>	<u>385.936</u>	<u>1.289.563</u>	<u>792.939</u>
Osim 214 i 224	a) Kupci-povezana pr.l.	220.884	2.972	217.912	9.097
	b) Kupci u zemlji	1.404.400	360.814	1.043.586	742.381
	c) Potr. iz spec. poslova	22.150	22.150	0	0
	d) Ost.kratk.potraživanja	21.695	0	21.695	35.091
224	e) Potr.za više pl.porez	6.370	0	6.370	6.370
24	<i>Got.ekvivalenti i gotovina</i>	<u>331.619</u>	<u>0</u>	<u>331.619</u>	<u>327.847</u>
	a) Gotovina	331.619	0	331.619	327.847
270-279	<i>Porez na dodatu vrijednost</i>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
280-289	<i>Kratkoročna razgraničenja</i>	<u>1.055</u>	<u>0</u>	<u>1.055</u>	<u>7.620</u>
	Kratkoročna sredstva...	2.008.173	385.936	1.622.237	1.128.406

200-Kupci - povezana pravna lica

Prema članu 13. tačka 5., Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 75/04 i 78/11) povezanim licima se smatraju:

- članovi uže porodice povezanih lica do trećeg stepena krvnog srodstva ili tazbine, odnosno osobe koje žive u istom domaćinstvu sa povezanim licima;
- pravna lica koja raspolažu glasačkim pravima u preduzeću;
- pravna lica u kojima preduzeće ima udio od najmanje 5% od ukupnog zbira glasačkog prava;
- pravna lica u kojima sa najmanje 5% zbira glasačkih prava raspolaže pravno lice.
- pravna lica u kojima je povezano lice ili članovi uže porodice član Nadzornog odbora ili Uprave.

Identifikacija i promet sa povezanim licima su utvrđena na osnovu stanja obaveza i potraživanja na dan bilansiranja, odnosno 31. decembra 2024. godine.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 059-0-Reg-11-000 364 od 22. juna 2011. godine upisan je prenos prava svojine na kapitalu Republike Srpske u dijelu od 65%, a u iznosu od 2.436.256 KM, na jedinicu lokalne samouprave - Grad Bijeljina.

Na osnovu vlasništva na akcijama, koje ima Grad Bijeljina i preduzeća, kojima je Grad osnivač, sljedeća povezana lica su ostvarila poslovne odnose u 2024. godini:

1. Gradska uprava Grada Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada, usluga javne higijene i usluga gradskog zelenila;
- kao dobavljač: ispitivanje ispravnosti protiv-požarnih aparata i iznajmljivanje dizalice sa korpom;

2. JU Centar za socijalni rad

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

3. JU „Čika Jova Zmaj“ dječiji vrtić

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

4. JU Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

5. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;
- kao dobavljač: isporuka vode, usluge deponovanja otpatnih voda i usluge servisa fekalnih instalacija;

6. JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina



- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

7. JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

8. JU Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac"

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

9. JU Ekonomska škola Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

10. JU Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

11. JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

12. JU SKUD "Semberija" Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

13. JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada" d.o.o. Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

14. JU Centar za kulturu "Semberija" Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

15. JU Srednja stručna škola Janja

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

16. Turistička organizacija Grada Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

17. JKP "Gradsko groblje" d.o.o. Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

18. Javna ustanova "Muzej Semberije" Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada;

19. JP Regionalna deponija „Eko-dep“ d.o.o.

- kao dobavljač: usluge deponovanja čvrstog komunalnog otpada;

Ne postoji poslovni odnos između Društva i pravnog lica u kom je povezano lice ili članovi uže porodice član Uprave.

Pravno lice koje raspolaže glasačkim pravima u preduzeću je:

1. M-optic d.o.o.

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada i zakupa poslovnog prostora u ulici M. Crnjanskog.

2. DOO „Oktan promet“ Bijeljina

- kao kupac: po osnovu usluga odvoza otpada.

Pregled prometa sa povezanim licima

Prema stanju u knjigovodstvu, **potraživanja od povezanih pravnih lica** na dan 31. decembar 2024. godine iznose:

Š	NAZIV	DUGUJE	POTRAŽ	SALDO
6	Gradska uprava Grada Bijeljina	969.421,35	781.821,49	187.599,86
51	JU Centar za socijalni rad	2.095,46	858,12	1.237,34
53	JU Čika Jova Zmaj dječiji vrtić	9.982,23	3.298,54	6.683,69
61	JU Narodna biblioteka "Filip Višnjić" Bijeljina	1.519,90	683,53	836,37
89	Vodovod i kanalizacija a.d.	9.550,04	8.306,57	1.243,47
718	JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina	5.074,97	2.295,19	2.779,78
871	DOO „Oktan promet“ Bijeljina	4.466,00	4.274,89	191,11



887	M-optic d.o.o.	29.708,24	29.679,11	29,13
984	JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina	6.028,51	2.693,88	3.334,63
1100	JU Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac"	1.519,83	684,76	835,07
1114	JU Ekonomska škola Bijeljina	5.068,61	2.288,44	2.780,17
1758	JU Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina	7.274,45	3.911,85	3.362,60
2485	JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina	1.051,15	825,28	225,87
2563	JU SKUD "Semberija" Bijeljina	269,71	130,76	138,95
2745	JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada" d.o.o. Bijeljina	2.742,17	2.528,58	213,59
3189	JU Centar za kulturu "Semberija" Bijeljina	1.527,18	565,56	961,62
4636	Srednja stručna škola Janja	2.206,43	997,87	1.208,56
5099	Turistička organizacija Grada Bijeljina	549,43	114,05	435,38
5541	JKP "Gradsko groblje" d.o.o.	8.086,96	2.000,00	6.086,96
6136	Javna ustanova "Muzej Semberije" Bijeljina	1.266,35	566,86	699,49
UKUPNO		1.069.408,97	848.525,33	220.883,64

Prema stanju u knjigovodstvu, **obaveze prema povezanim pravnim licima** na dan 31. decembar 2024. godine iznose:

Š	NAZIV	DUGUJE	POTRAŽ	SALDO
6	Gradska uprava Grada Bijeljina	3.242,40	3.792,20	-549,80
89	Vodovod i kanalizacija a.d.	10.209,03	10.875,96	-666,93
2943	JP Regionalna deponija „Eko-dep“ d.o.o.	1.388.810,91	1.833.338,53	-444.527,62
UKUPNO		1.402.262,34	1.848.006,69	-445.744,35

Osnova za ostvarivanje transakcija

Promet sa povezanim pravnim licima obavljao se na osnovu sljedećih transakcija:

1. Gradska uprava Grada Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac, nakon provedenog postupka javne nabavke SKP-19 (2 Lota)/23 između Grada Bijeljina i AD „Komunalac“ Bijeljina zaključen je Okvirni sporazum broj: 02-404-189/23 – Lot 1 od 19.01.2024. godine, koji se odnosi na **usluge čišćenja javnih površina u proljetnom, ljetnom, jesenjem i zimskom periodu u Gradu Bijeljina i naseljenom mjestu Janja**.

Vrijednost predmetnog okvirnog sporazuma za 2024. i 2025. godinu sa PDV-om iznosi 1.279.875,40 KM.

Na osnovu navedenog okvirnog sporazuma između Grada Bijeljina i AD „Komunalac“ Bijeljina zaključen je ugovor o pružanju usluga broj: 02-404-189/23 – Lot 1-01 od 01.02.2024. godine i ugovor o pružanju usluga broj: 02-404-189/23 – Lot 1-02 od 18.11.2024. godine, koji se odnose na usluge Čišćenja javnih površina u proljetnom, ljetnom, jesenjem i zimskom periodu u Gradu Bijeljina i naseljenom mjestu Janja.

Vrijednost predmetnih ugovora sa PDV-om iznosi:

- Ugovor broj: 02-404-189/23 – Lot 1-01 od 01.02.2024. godine vrijednost 490.000,00 KM,
- Ugovor broj: 02-404-189/23 – Lot 1-02 od 18.11.2024. godine vrijednost 79.999,92 KM.

- kao kupac, nakon provedenog postupka javne nabavke SKP-19 (2 Lota)/23 između Grada Bijeljina i AD „Komunalac“ Bijeljina zaključen je Okvirni sporazum broj: 02-404-189/23 – Lot 2 od 19.01.2024. godine, koji se odnosi na usluge **održavanja javnih zelenih površina u gradskom području i održavanje javnih površina u mjesnim zajednicama oko domova kulture, drugih javnih objekata i spomen obilježja** za 2024. i 2025 godinu – Lot 2.

Vrijednost predmetnog okvirnog sporazuma za 2024. i 2025. godinu sa PDV-om iznosi 819.998,01 KM.

Na osnovu navedenog okvirnog sporazuma između Grada Bijeljina i AD „Komunalac“ Bijeljina zaključen je ugovor o pružanju usluga broj: 02-404-189/23 – Lot 2-01 od 01.02.2024.



godine, ugovor broj: 02-404-189/23 – Lot 2-02 od 03.09.2024.godine i ugovor broj: 02-404-189/23 – Lot 2-03 od 18.11.2024. godine koji se odnose na usluge Održavanja javnih zelenih površina u gradskom području i održavanje javnih površina u mjesnim zajednicama oko domova kulture, drugih javnih objekata i spomen obilježja.

Vrijednost predmetnih ugovora sa PDV-om iznosi:

- Ugovor broj: 02-404-189/23 – Lot 2-01 od 01.02.2024. godine vrijednost 299.999,82 KM,
 - Ugovor broj: 02-404-189/23 – Lot 2-02 od 03.09.2024. godine vrijednost 30.000,00 KM.
 - Ugovor broj: 02-404-189/23 – Lot 2-03 od 18.11.2024. godine vrijednost 39.999,38 KM
- kao kupac po osnovu Ugovora o pružanju usluga, broj: 02-404-38/24 od 17.05.2024. godine, za usluge redovnog odvoza čvrstog komunalnog otpada za 2024. godinu i
- kao dobavljač:

1. usluga tehničkog ispitivanja ispravnosti protivpožarnih (PP) aparata, na osnovu: „Odluke o pokretanju postupka javne nabavke ispitivanja ispravnosti PP aparata“, broj: 4335/2024 od 18.06.2024. godine i „Odluke o pokretanju postupka javne nabavke ispitivanja ispravnosti PP aparata“, broj: 8251/2024 od 31.12.2024. godine, donesene od strane direktora AD „Komunalac“ Bijeljina,
2. usluge iznajmljivanja visinske korpe, a na osnovu „Odluke o nabavci usluga dizalice sa korpom“, broj: 1172/2024 od 16.02.2024. godine i „Odluke o nabavci usluga dizalice sa korpom“, broj: 3113/2024 od 26.04.2024. godine, donesene od strane direktora AD „Komunalac“ Bijeljina.

2. JU Centar za socijalni rad je ostvario sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada, broj: 3530/2023 od 01.05.2023. godine i
- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po spiskovima za korisnike subvencije Centra za socijalni rad.

3. Čika Jova Zmaj dječiji vrtić je ostvario sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada, broj: 2702/2024 od 01.05.2024. godine i 5809/2024 od 01.07.2024. godine.

4. JU Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada, broj: 3531/2023 od 01.05.2023. godine.

5. „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Bijeljina je ostvario sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 3253/2019 od 01.05.2019. godine i Ugovoru o vršenju usluga po pozivu, broj: 3253-1/2019 od 01.05.2019. godine.
- kao dobavljač:

1. po osnovu usluga isporuka vode, na osnovu ispostavljenih računa,
2. usluge deponovanja otpatnih voda, na osnovu ispostavljenih računa i
3. usluga servisa fekalnih instalacija, na osnovu Odluka direktora AD „Komunalac“ Bijeljina i ispostavljenih računa.

6. JU Poljoprivredna i medicinska škola Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada, broj: 3532/2023 od 01.05.2023. godine.

7. DOO „Oktan promet“ Bijeljina je ostvario sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 5388/2020 od 01.07.2020. godine i 2025/2021 od 16.03.2021. godine.

8. M-optic d.o.o. je ostvario sljedeći promet:



- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po osnovu ispostavljenih računa i kao kupac zakupa poslovnih prostora po osnovu sljedećih ugovora:

1. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, broj: 4819/2023 od 26.06.2023. godine;
2. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, broj: 4841/2023 od 26.06.2023. godine i
3. Ugovor o zakupu zemljišta, broj: 4815/2023 od 26.06.2023. godine.

9. JU Tehnička škola "Mihajlo Pupin" Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada, broj: 3533/2023 od 01.05.2023. godine i Ugovoru o vršenju usluga po pozivu, broj: 3533-1/2023 od 01.05.2023. godine.

10. JU Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac" je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 395/2018 od 01.01.2018. godine

11. JU Ekonomska škola Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 75/2008.

12. JU Gimnazija "Filip Višnjić" Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 76/2008.

13. JP Gradska toplana d.o.o. Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 7222/2023 od 01.10.2023. godine.

14. JU SKUD "Semberija" Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada, broj: 3534/2023 od 01.05.2023. godine.

15. JP "Direkcija za izgradnju i razvoj grada" d.o.o. Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 705/2020 od 01.02.2020. godine i Aneks Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 705/2020 od 01.02.2020. godine.

16. JU Centar za kulturu "Semberija" Bijeljina je ostvario sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 8360/2018 od 01.12.2018. godine i Ugovoru o vršenju usluga po pozivu, broj: 8360-1/2018 od 01.12.2018. godine.

17. Srednja stručna škola Janja je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o uslugama odvoženja čvrstog komunalnog otpada, broj: 3535/2023 od 01.05.2023. godine.

18. Turistička organizacija Grada Bijeljina je ostvarila sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 2598/2018 od 01.03.2018. godine.

19. JKP "Gradsko groblje" d.o.o. je ostvarilo sljedeći promet:

- kao kupac usluga prikupljanja i odvoženja čvrstog komunalnog otpada po Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 6075/2015 od 01.09.2015. godine, Ugovoru o odvoženju komunalnog otpada, broj: 6009/2015 od 03.08.2015. godine i Ugovoru o vršenju usluga po pozivu, broj: 1515/2018 od 01.03.2018. godine.

- kao dobavljač: po osnovu ispostavljenih faktura za troškove sahrane preminulog radnika

20. JP Regionalna deponija „Eko-dep“ d.o.o. je ostvarila sljedeći promet:

- kao dobavljač za usluge deponovanja čvrstog komunalnog otpada, po Ugovoru o deponovanju čvrstog komunalnog otpada, broj: 01-212/2019 od 12.02.2019. godine.



Pregled nenaplaćenih potraživanja i dospjelih obaveza

Prema naprijed datom pregledu, stanje nenaplaćenih potraživanja od povezanih pravnih lica i obaveza prema povezanim pravnim licima, na dan 31.12.2024. godine iznosi:

- iznos nenaplaćenih potraživanja220.883,64 KM
- iznos obaveza prema povezanim licima445.744,35 KM

Usaglašavanje potraživanja od povezanih pravnih lica, vršeno je putem IOS-a sa stanjem na dan 30.11.2024. godine.

Stanje potraživanja na kontu 20000 - Potraživanja od kupaca povezanih pravnih lica, na dan 30.11.2024. godine iznosi 186.651,80 KM, dok su u periodu od 01.12.-31.12.2024. vršena određena zaduženja i uplate od strane kupaca te stanje potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosi 220.883,64 KM.

Povezanim pravnim licima (kupcima usluga), poslato je 20 IOS-a. Sa 17 povezanih pravnih lica izvršeno je usaglašavanje potraživanja na dan 30.11.2024. godine u ukupnom iznosu od 181.370,38 KM. Od ukupnog broja poslatih IOS-a, 3 IOS-a nisu vraćena sa ukupnim potraživanjem od 5.281,42 KM. Na navedenim IOS-ima postoji sljedeće obavještenje: “Ukoliko se IOS ne vrati u roku od 10 dana, smatra se usaglašenim”.

201, 202 i 203 - Kupci u zemlji

Potraživanja od kupaca u zemlji u tekućoj godini veća su za 301.205 KM u odnosu na stanje potraživanja iz prethodne godine.

Redovna **potraživanja od fizičkih lica** iznose 853.340 KM i ista su veća za 251.859 KM od potraživanja iz prethodne godine, koja su iznosila 601.481 KM. Procentualno učešće redovnih potraživanja od fizičkih lica u ukupnim potraživanjima po osnovu prodaje u 2024. godini iznosi 67,64%, sa procentom naplativosti po osnovu redovnih potraživanja od 83,07%, dok je u 2023. godini procenat naplativosti iznosio 84,70%.

Redovna **potraživanja od pravnih lica** iznose 331.658 KM. Potraživanja od pravnih lica u tekućoj godni veća su za 25,89%, odnosno za 68.198 KM u odnosu na potraživanja iz prethodne godine, koja su iznosila 263.460 KM. Redovna potraživanja od pravnih lica u ukupnim potraživanjima po osnovu prodaje učestvuju sa 26,29%. Procenat naplativosti redovnih potraživanja od pravnih lica u 2024. godini iznosi 86,80% isto kao i u 2023. godini, kada je iznosio 86,80%.

U skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti, „Pravilnikom o računovodstvenim politikama a.d. „Komunalac“ Bijeljina“, broj: 811/2019 od 08.02.2019. godine i „Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvenim politikama a.d. „Komunalac“ Bijeljina“, broj: 3564/2021 od 04.05.2021. godine, ispravka vrijednosti potraživanja izvršena je na teret rashoda tekuće godine, na osnovu procjene nenaplativosti potraživanja po osnovu objektivnih informacija proizašlih iz ozbiljne analize očekivanih kreditnih gubitaka i dobitaka, zasnovanih na podacima iz prethodnog obračunskog perioda, uz razmatranje tekuće privredne situacije.

Za potrebe sastavljanja finansijskog izvještaja za 2024. godinu izvršen je obračun očekivanih kreditnih gubitaka i dobitaka, te su utvrđeni sljedeći **kreditni gubici i dobiti tekuće godine**:

- od kupaca povezanih pravnih lica, utvrđen je kreditni gubitak u iznosu od 2.854,50 KM,
- od kupaca pravnih lica iz zemlje, utvrđen je kreditni gubitak u iznosu od 4.392,78 KM i
- od kupaca fizičkih lica, utvrđen je kreditni gubitak u iznosu od 14.459,84 KM.

Kreditni gubici, utvrđeni po osnovu razlike između stanja na dan 31.12.2024. godine i početnog stanja 2024. godine, knjiženi su u korist kreditnih gubitaka uslijed obezvrijeđenja potraživanja od kupaca (konto 587) u iznosu od 21.707,12 KM, a na teret ispravke vrijednosti potraživanja od pravnih lica u iznosu od 21.707,12 KM.



Usaglašavanje potraživanja od kupaca pravnih lica i ostalih kupaca usluga, izuzev kupaca fizičkih lica, vršeno je putem IOS-a sa stanjem na dan 30.11.2024. godine.

Stanje potraživanja na kontima 20100, 20200 i 20300 - Potraživanja od pravnih lica sa 30.11.2024. godine iznosi 340.705,14 KM. IOS-i su slati svim komitentima. Pravnim licima poslato je ukupno 2.493 IOS-a sa ukupnim potraživanjem od 340.705,14 KM. Sa pravnim licima usaglašeno je 145 IOS-a ukupnog potraživanja od 86.993,48 KM. Od ukupnog broja poslatih IOS-a, 2.348 IOS-a nisu vraćena sa ukupnim potraživanjem od 253.711,66 KM. Na navedenim IOS-ima postoji sljedeće obavještenje: “Ukoliko se IOS ne vrati u roku od 10 dana, smatra se usaglašenim”. Svim pravnim licima, sa kojima nije izvršeno usaglašavanje potraživanja, sa stanjem na dan 30.11.2024. godine, vršeno je naknadno usaglašavanje i ponovno dostavljanje IOS-a na dan 31.12.2024. godine.

U okviru sintetičkog konta **2013 – Sumnjiva i sporna potraživanja** evidentiran je iznos od 219.402,11 KM, koji se sastoji od sumnjivih i spornih potraživanja od fizičkih lica iz Republike Srpske u iznosu od 83.859,23 KM i sumnjivih i spornih potraživanja od pravnih lica iz Republike Srpske u iznosu od 135.542,88 KM.

U 2024. godini podnijeto je 19 prijedloga za izvršenje protiv pravnih lica i preduzetnika sa ukupnim iznosom potraživanja od 19.186,22 KM. U okviru “Spiska prijedloga za izvršenje tražioca izvršenja AD “Komunalac” Bijeljina protiv izvršenika pravnih lica i preduzetnika”, broj: 8247/2024 od 31.12.2024. godine, evidentirana su sva aktivna potraživanja tražioca izvršenja, kao i tužbe po kojima je tuženi AD “Komunalac” Bijeljina.

Ukupan broj aktivnih prijedloga za izvršenje protiv pravnih lica na dan 31.12.2024. godine je 129, sa ukupnim iznosom potraživanja od 135.542,88 KM. U okviru “Spiska prijedloga za izvršenje tražioca izvršenja AD “Komunalac” Bijeljina protiv izvršenika pravnih lica i preduzetnika”, broj: 8247/2024 od 31.12.2024. godine, evidentiran je iznos svih aktivnih potraživanja od 123.203,49 KM (118 prijedloga), dok je u okviru “Spiska aktivnih prijedloga za izvršenje i tužbi na dan 31.12.2024. godine - pravna lica”, broj: 8236/2024 od 31.12.2024. godine, evidentiran iznos svih aktivnih potraživanja od 12.339,39 KM (11 prijedloga).

U 2024. godini podnijeto je 132 prijedloga za izvršenje protiv fizičkih lica sa ukupnim iznosom potraživanja od 21.532,04 KM. Na dan 31.12.2024. godine aktivno je 336 prijedloga za izvršenje protiv fizičkih lica sa ukupnim iznosom potraživanja od 83.859,23 KM. “Spisak aktivnih prijedloga za izvršenje protiv fizičkih lica na dan 31.12.2024. godine”, broj: 8235/2024 od 31.12.2024. godine, dostavljen je u prilogu ovih Nota.

Nota br. 3

4.3 Bilansna i vanbilansna aktiva (AOP 066+067)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Prethodna godina
		Bruto	Ispr. vrijedn.	Neto (3-4)	
1	2	3	4	5	6
	Bilansna aktiva (001+036)	13.732.134	3.782.073	9.950.061	9.540.044
	A. Stalna sredstva	11.490.905	3.245.956	8.244.949	8.325.514
	B. Tekuća sredstva	2.241.229	536.517	1.705.112	1.214.530
880 -888	Vanbilansna aktiva	516.592	0	516.592	516.592

Bilansna aktiva Društva u 2024. godini, veća je u odnosu na aktivu 2023. godine za 410.017 KM, prvenstveno zbog značajnog povećanja tekućih sredstava, u okviru kojeg je naznačajnije povećanje na kratkoročnim potraživanjima. Tekuća sredstva u 2024. godini u odnosu na prethodnu godinu veća su za 490.582 KM. Stalna sredstva su u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu manja za 80.565 KM.

**PASIVA****Nota br. 4****4.4 Kapital (AOP-102-110+113-114+115+119+122-123+124-128+131)****4.4.1 Osnovni kapital (103+106+107+ 108+109)**

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
300	Akcijski kapital	3.748.014	3.748.014
30	Osnovni kapital	3.748.014	3.748.014

Struktura akcijskog kapitala Društva

NAZIV	31.12.2024. godine	31.12.2023. godine
Grad Bijeljina	2.436.256	2.436.256
Oktan promet d.o.o.	1.118.745	1.118.745
Ostali akcionari	193.013	193.013
Stanje na dan	3.748.014	3.748.014

U strukturi akcijskog kapitala dva najveća akcionara u tekućoj godini nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu.

Stanje akcijskog kapitala na dan 31.12.2024. godine utvrđeno je po osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV.

4.4.2 Rezerve (112+114)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
322	Zakonske rezerve	200.481	200.481
323	Statutarne rezerve	0	0
dio 32	Rezerve	200.481	200.481

Zakonske rezerve u tekućoj godini su na nivou ostvarenja prethodne godine, jer je ukupan gubitak 2023. godine pokriven iz neraspoređene dobiti ranijih godina.

4.4.3 Revalorizacije rezerve

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
330, 331 i 334	Revalorizacije rezerve	3.963.887	4.008.213
	Revalorizacije rezerve	3.963.887	4.008.213

Revalorizacije rezerve Društva na dan 31.12.2024. godine, manje su za 44.326 KM u odnosu na stanje revalorizacionih rezervi na dan 31.12.2023. godine. Na revalorizacionim rezervama evidentirane su sljedeće promjene:

- **Revalorizacije rezerve nematerijalnih ulaganja** umanjeње su za iznos od 331,69 KM, koji predstavlja razliku između troškova amortizacije obračunate na revalorizovanu



knjigovodstvenu vrijednost i troškova amortizacije obračunate na početnu nabavnu vrijednost prije revalorizacije;

- **Revalorizacione rezerve građevinskih objekata** su umanjene za iznos od 11.831,67 KM, koji predstavlja razliku između troškova amortizacije obračunate na revalorizovanu knjigovodstvenu vrijednost i troškova amortizacije obračunate na početnu nabavnu vrijednost prije revalorizacije, u skladu sa MRS-16;
- **Revalorizacione rezerve objekata pod zakupom** su umanjene za iznos od 29.378,24 KM, koji predstavlja razliku između troškova amortizacije obračunate na revalorizovanu knjigovodstvenu vrijednost i troškova amortizacije obračunate na početnu nabavnu vrijednost prije revalorizacije, u skladu sa MRS-16;
- **Revalorizacione rezerve opreme** umanjene su za ukupan iznos od 2.784,13 KM, koji predstavlja razliku između troškova amortizacije obračunate na revalorizovanu knjigovodstvenu vrijednost i troškova amortizacije obračunate na početnu nabavnu vrijednost prije revalorizacije, u skladu sa MRS-16.

4.4.4 Neraspoređena dobit (125 do 127)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
340	Neraspoređena dobit ranijih godina	454.163	785.853
341	Neraspoređena dobit tekuće godine	147.169	0,00
34	Neraspoređena dobit	601.332	785.853

340-Neraspoređena dobit ranijih godina

U Bilansu stanja na AOP-u 125, na poziciji tekuća godina, iskazana je neraspoređena dobit ranijih godina u iznosu od 454.163 KM, dok je u prethodnoj godini iznosila 785.853 KM. Iz neraspoređene dobiti ranijih godina pokriven je gubitak iz 2023. godine u iznosu od 331.690 KM.

341-Neraspoređena dobit tekuće godine

U Bilansu stanja na AOP-u 126, na poziciji tekuća godina, iskazana je neraspoređena dobit tekuće godine u iznosu od 147.169 KM. Kao rezultat razlike ukupnih prihoda i rashoda tekuće godine, evidentirana je dobit prije oporezivanja u iznosu od 102.843 KM, uvećana za iznos od 44.326 KM, koji predstavlja dobitak po osnovu smanjenja revalorizacionih rezervi na stalnim sredstvima

Nota br.5

4.5 Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (AOP 133+137+145)

4.5.1 Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
404	Rezerv. za naknade i beneficije zap.	60.506	37.469
404	Rezerv. za naknade i beneficije zap.	60.506	37.469



Na početku 2024. godine, na kontu rezervisanja za otpremnine kod odlaska u penziju, evidentiran je iznos od 37.469 KM, koji je prema obračunu aktuaru za 2024. godinu uvećan za 46.890,06 KM, u skladu sa odredbama MRS 19. U 2024. godini 7 radnika je otišlo u penziju i isplaćena im je otpremnina u ukupnom iznosu od 23.852,96 KM.

Nota br.6**4.6 Kratkoročne obaveze i kratkoročna rezervisanja (AOP 147)****4.6.1 Obaveze iz poslovanja (AOP 156 do 160)**

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
	a) <i>Primljeni avansi, depoz. i kaucije</i>	163.749	136.986
	b) <i>Dobavljači-povezana pravna lica</i>	445.744	377.323
	c) <i>Dobavljači u zemlji</i>	245.873	216.812
43	Obaveze iz poslovanja	855.366	731.121

43-Obaveze iz poslovanja

Obaveze iz poslovanja Društva, na dan 31.12.2024. godine iznose 855.366 KM i iste su veće za 124.245 KM od obaveza iz prethodne godine, prvenstveno zbog većih obaveza Društva prema dobavljačima - povezanim pravnim licima, koje su veće za 68.421 KM. Obaveze prema dobavljačima u zemlji, su veće za 29.061 KM. Značajan dio obaveza prema povezanim pravnim licima i dobavljačima u zemlji, sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, izašao je iz valute plaćanja. Primljeni avansi u tekućoj godini su veći za 26.763 KM od primljenih avansa u prethodnoj godini.

Sa dobavljačima je vršeno usaglašavanje obaveza po osnovu IOS-a, sa stanjem na dan 30.11.2024. godine. Ukupan broj poslatih IOS-a je 148, sa saldnom obaveza u iznosu od 683.493,98 KM, od kojih je dobavljačima-povezanim licima poslato 3 IOS-a sa saldnom obaveza od 451.781,70 KM, dobavljačima iz Republike Srpske 124 IOS-a sa saldnom obaveza od 201.079,40 KM, dobavljačima iz Federacije BiH 16 IOS-a sa saldnom obaveza od 30.632,88 KM i dobavljačima iz Brčko Distrikta BiH 5 IOS-a sa saldnom obaveza 0,00 KM. Svi IOS-i sa dobavljačima, koji su vraćeni, su usaglašeni. Sa dobavljačima povezanim pravnim licima usaglašena su 2 IOS-a sa ukupnim saldnom obaveza od 451.572,81 KM, dok je sa ostalim dobavljačima usaglašeno 24 IOS-a sa ukupnim saldnom obaveza od 128.021,32 KM. Usaglašavanje obaveza sa ostalim dobavljačima, koji nisu vratili IOS, je u toku.

4.6.2 Obaveze iz specifičnih poslova (AOP 161)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
440 do 449	Obaveze iz specifičnih poslova	1.161	1.599

Obaveze iz specifičnih poslova u tekućoj godini su smanjene za 438 KM u odnosu na obaveze iz prethodne godine.



4.6.3 Obaveze za plate i naknade plata (AOP 162)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
450 do 458	Obaveze za plate i naknade plata	392.878	245.855

Na kontu obaveza za plate i naknade plata u tekućoj godini evidentirane su obaveze za neto plate i naknade plata u iznosu od 218.190,07 KM, obaveze za porez na plate i naknade plata u iznosu 10.079,25 KM, obaveze za doprinose na plate i naknade plata, osim plata koje se refundiraju u iznosu od 102.313,19 KM, obaveze za ostala lična primanja u iznosu od 38.000,00 KM, obaveze za porez na ostala lična primanja u iznosu od 4.983,70 KM i obaveze za doprinose na ostala lična primanja u iznosu od 19.311,60 KM. Sve obaveze za plate i naknade plata, kao i obaveze za ostala lična primanja su izmirene 03.01.2025. godine, izuzev doprinosa, koji su izmireni 21.01.2025. godine.

4.6.4 Ostale obaveze (AOP 163)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
460 do 469	Ostale obaveze	20.723	14.306

Na kontu ostalih obaveza, u tekućoj godini evidentirane su obaveze prema zaposlenim za naknade troškova prevoza u iznosu od 16.057,40 KM, obaveze prema članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u iznosu od 3.000 KM i obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima u iznosu od 1.666,09 KM.

4.6.5 Porez na dodatu vrijednost (AOP 164)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
470 do 479	Porez na dodatu vrijednost	74.180	39.960

Obaveze za PDV tekuće godine, na dan 31.12.2024. godine iznose 74.180 KM i iste su uplaćene 10.01.2025. godine. U prethodnoj godini obaveze za PDV su iznosile 39.960 KM.

4.6.6 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine (AOP 165)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
48 osim 481	Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	7.590	5.791

- U okviru obaveza za ostale poreze, doprinose i druge dažbine su navedene sljedeće obaveze:
- obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke u iznosu od 4.107,95 KM;
 - obaveze za doprinose koji terete troškove u iznosu od 784,68 KM;
 - obaveze za porez na naknade članovima odbora i komisija u iznosu od 448,29 KM;



- obaveze za doprinose na naknade članovima odbora i komisija u iznosu od 1.549,21 KM i
- obaveze za poreze i doprinose obračunate na isplate fizičkim licima u iznosu od 193,36 KM.

4.6.7 Obaveze za porez na dobit (AOP 166)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
481	Obaveze za porez na dobit	0	0

Obaveze za porez na dobit, u tekućoj godini nisu utvrđene, jer je od iskazane poreske osnovice tekuće godine odbijen poreski gubitak iz prethodne godine.

4.6.8 Kratkoročna razgraničenja (AOP 167)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
49 osim 496	Kratkoročna razgraničenja	23.943	53.072

U okviru kratkoročnih razgraničenja tekuće godine, evidentirani su:

- obračunati ostali rashodi tekućeg obračunskog perioda koji nisu fakturirani u tom periodu u iznosu od 7.204 KM, za sve fakture od dobavljača koje su na protokol dostavljene nakon 10.01.2025. godine a pripadaju trošku iz 2024. godine i
- razgraničeni prihodi na osnovu donacija primljenih od državnih organa u iznosu od 16.739 KM, koji se odnose na odobrena sredstva za investiciona ulaganja putem sufinansiranja iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnost Republike Srpske i 16 doniranih kontejnera od strane UNDP-a. Početno stanje tekuće godine na kontu 493-Razgraničeni prihodi po osnovu primljenih donacija, iznosi 41.502,95 KM, koje je u toku godine uvećano za 10.160,00 KM, a odnosi se na 16 doniranih kontejnera od strane UNDP-a i umanjeno za iznos od 34.923,68 KM, koji je prenesen na prihod od donacija, a po osnovu obračunate amortizacije doniranih sredstava.

Nota br.7

4.7 Bilansna i vanbilansna pasiva (AOP 169+170)

Rn/ gr.	Pozicija	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine
1	2	3	4
	Bilansna pasiva (AOP 169)	9.950.061	9.540.044
	A. Kapital (AOP 101)	8.513.714	8.410.871
	B. Dugoročna rezervisanja... (AOP 132)	60.506	37.469
	C. Kratkoročne obaveze i rezerv. (AOP 147)	1.375.841	1.091.704
890 do 898	Vanbilansna pasiva (AOP 170)	516.592	516.592

Bilansna pasiva Društva u tekućoj godini, veća je za 410.017 KM u odnosu na pasivu iz prethodne godine, zbog značajno povećanih kratkoročnih obaveza, koje su veće za 284.137 KM.



5. NOTE UZ BILANS USPJEHA

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI				
	I POSLOVNI PRIHODI	201		7.128.580	5.618.834
	(202 + 206 + 210 + 214 – 215 + 216 – 217 + 218)				
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		19.954	748
600, dio 605	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203			
601, 602, 603, dio 605	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		19.954	748
604, dio 605	c) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205			
61	2. Prihodi od prodaje proizvoda (207 do 209)	206		26.670	32.990
610, dio 615	a) Prihodi od prodaje proizvoda povezanim pravnim licima	207			
611, 612, 613, dio 615	b) Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu	208		26.670	32.990
614, dio 615	c) Prihodi od prodaje proizvoda na inostranom tržištu	209			
62	3. Prihodi od pruženih usluga (211 do 213)	210		6.342.315	4.820.343
620, dio 625	a) Prihodi od pruženih usluga povezanim licima	211		865.795	695.999
621, 622, 623, dio 625	b) Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu	212		5.476.520	4.124.344
624, dio 625	c) Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu	213			
630	4. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	214		6.845	11.101
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	215			
640 i 641	6. Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	216			
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	217			
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	218		732.796	753.652
	II POSLOVNI RASHODI (220 + 221 + 222 + 223 + 226 + 227 + 234 + 235 + 236)	219		7.079.405	6.075.295
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	220		8.062	11.523
510 do 512	2. Troškovi materijala	221		204.864	197.067
513	3. Troškovi goriva i energije	222		391.616	374.785
52	4. Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja (224 + 225)	223		4.642.289	3.765.370
520 i 523	a) Troškovi bruto plata i bruto naknada plata	224		3.964.277	3.231.312
524 do 529	b) Troškovi ostalih ličnih primanja	225		678.012	534.058
530 do 539	5. Troškovi proizvodnih usluga	226		1.346.212	1.231.801
54	6. Troškovi amortizacije i rezervisanja (228 + 233)	227		316.234	307.356
540	6.1 Troškovi amortizacije (229 do 232)	228		269.344	302.622
dio 540	a) Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme	229		227.825	261.103
dio 540	b) Amortizacija investicionih nekretnina	230		41.519	41.519
dio 540	c) Amortizacija sredstava uzetih u zakup	231			
dio 540	d) Amortizacija ostalih sredstava	232			
541	6.2 Troškovi rezervisanja	233		46.890	4.734
55 osim 555 i 556	7. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	234		136.685	155.579
555	8. Troškovi poreza	235		24.869	23.317
556	9. Troškovi doprinosa	236		8.574	8.497
	B. POSLOVNI DOBITAK (201 – 219)	237		49.175	0



AD „KOMUNALAC“ BIJE LJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	V. POSLOVNI GUBITAK (219 – 201)	238		0	456.461
66	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI I FINANSIJSKI PRIHODI (240 do 243)	239		59.135	48.187
660, 661	1. Prihodi od kamata	240		59.135	48.187
662	2. Pozitivne kursne razlike	241			
663	3. Prihodi od efekata valutne klauzule	242			
669	4. Ostali finansijski prihodi	243			
56	II FINANSIJSKI RASHODI (245 do 248)	244		21.874	11.612
560, 561	1. Rashodi kamata	245		21.874	11.612
562	2. Negativne kursne razlike	246			
563	3. Rashodi po osnovu valutne klauzule	247			
569	4. Ostali finansijski rashodi	248			
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (237 + 239 – 244) ili (239-244-238)	249		86.436	0
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (238 + 244 -239) ili (244-239-237)	250		0	419.886
67	E. OSTALI DOBICI I GUBICI I OSTALI PRIHODI I DOBICI (252 do 260)	251		30.375	29.427
670, 570 neto prikaz	1. Neto dobiti po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	252		0	
671, 571 neto prikaz	2. Neto dobiti po osnovu prodaje investicionih nekretnina	253			
672, 572 neto prikaz	3. Neto dobiti po osnovu prodaje bioloških sredstava	254			
673, 573, neto prikaz	4. Neto dobiti po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	255			
674, 574 neto prikaz	5. Neto dobiti po osnovu prodaje finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	256			
675, 575 neto prikaz	6. Neto dobiti po osnovu prodaje materijala	257		5.872	
676	7. Viškovi	258			
677, 679	8. Ostali prihodi i dobiti	259		24.503	29.427
678, 577	9. Neto dobiti od derivatnih finansijskih instrumenata	260			
57	II OSTALI RASHODI I GUBICI (262 do 270)	261		3.434	13.451
570, 670 neto prikaz	1. Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme	262		433	9.640
571, 671 neto prikaz	2. Neto gubici po osnovu otuđenja investicionih nekretnina	263			
572, 672 neto prikaz	3. Neto gubici po osnovu otuđenja bioloških sredstava	264			
573, 673, neto prikaz	4. Neto gubici po osnovu otuđenja stalnih sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	265			
574, 674 neto prikaz	5. Neto gubici od otuđenja finansijskih sredstava i ulaganja u povezana lica	266			
575, 675 neto prikaz	6. Neto gubici po osnovu prodaje materijala	267			
576	7. Manjkovi	268			
577, 678 neto prikaz	8. Neto gubici od derivatnih finansijskih instrumenata	269			
578, 579	9. Ostali rashodi i gubici	270		3.001	3.811

AD „KOMUNALAC“ BIJELJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE



Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (251 – 261)	271		26.941	15.976
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (261 – 251)	272		0	0
68	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (274 + 281)	273		0	18.454
dio 68	1. Neto dobiti od usklađivanja imovine (osim finansijske) (275 do 280)	274		0	0
680, 580 neto prikaz	1.1. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nematerijalnih sredstava	275			
681, 581 neto prikaz	1.2. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	276			
682, 582 neto prikaz	1.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	277			
683, 583 neto prikaz	1.4. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih gubitaka usljed obezvređenja bioloških sredstava koja se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	278			
685, 585 neto prikaz	1.5. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	279			
688, dio 689, 588, dio 589 neto prikaz	1.6. Neto dobiti od usklađivanja vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	280			
dio 68	2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (282 do 285)	281		0	18.454
684, 584 neto prikaz	2.1. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	282			
686, 585 neto prikaz	2.2. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	283			
687, 587 neto prikaz	2.3. Neto dobiti od umanjenja ranije priznatih kreditnih gubitaka usljed obezvređenja potraživanja od kupaca	284			18.454
dio 689, dio 589 neto prikaz	2.4. Neto dobiti od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	285			
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (287 + 294)	286		10.534	0
	1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine (osim finansijske) (288 do 293)	287		0	0
580, 680 neto prikaz	1.1. Neto gubici po osnovu obezvređenja nematerijalnih sredstava	288			
581, 681 neto prikaz	1.2. Neto gubici po osnovu obezvređenja nekretnina, postrojenja i opreme	289			
582, 682 neto prikaz	1.3. Neto gubici po osnovu obezvređenja investicionih nekretnina koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	290			
583, 683 neto prikaz	1.4. Neto gubici po osnovu obezvređenja bioloških sredstava koje se vrednuju po nabavnoj vrijednosti	291			
585, 685 neto prikaz	1.5. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	292			
588, dio 589, 688, dio 689 neto prikaz	1.6. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava namijenjenih prodaji, sredstava poslovanja koje se obustavlja i ostalih nefinansijskih sredstava	293			
	2. Gubici od usklađivanja vrijednosti finansijskih sredstava (295 do 298)	294		10.534	0
584, 684 neto prikaz	2.1. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih sredstava	295			
586, 686 neto prikaz	2.2. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih sredstava (osim potraživanja od kupaca)	296			
587, 687 neto prikaz	2.3. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca	297		10.534	
dio 589, dio 689 neto prikaz	2.4. Neto gubici od usklađivanja vrijednosti ostalih finansijskih sredstava	298			



AD „KOMUNALAC“ BIJE LJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
prikaz					
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (273 – 286)	299		0	18.454
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (286 – 273)	300		10.534	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	301			
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	302			5.156
	Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	303			
	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	304			
	UKUPNI PRIHODI (201+239+251+273+301+303)	305		7.218.090	5.714.902
	UKUPNI RASHODI (219+244+261+286+302+304)	306		7.115.247	6.105.514
	M. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA				
	1. Dobit prije oporezivanja (305 – 306)	307		102.843	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (306 – 305)	308		0	390.612
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT	309			
	1. Poreski rashodi perioda				
	2. Odloženi poreski rashodi (311 + 312)	310		0	0
722	2.1 Efekat smanjenja odloženih poreskih sredstava	311			
724	2.2 Efekat povećanja odloženih poreskih obaveza	312			
	3. Odloženi poreski prihodi (314 + 315)	313		0	0
723	3.1 Efekat povećanja odloženih poreskih sredstava	314			
725	3.2 Efekat smanjenja odloženih poreskih obaveza	315			
	NJ. NETO DOBIT I NETO GUBITAK PERIODA				
	1. Neto dobit tekuće godine (307-309-310+313)>0 i 307>0 ili (313-308-309-310)>0 i 308>0	316		102.843	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (308+309+310-313)>0 i 308>0 ili (309+310-307-313)>0 i 307>0	317		0	390.612
726	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	318			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	319			
	Dio neto dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	320			
	Obična zarada po akciji	321			
	Razrijeđena zarada po akciji	322			
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	323		187,00	184,00
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	324		187,00	184,00



Nota br.8

5.1 Poslovni prihodi i rashodi

Ukupni poslovni prihodi za 2024. godinu iznose 7.128.580 KM, dok ukupni poslovni rashodi iznose 7.079.405 KM. Kao višak poslovnih prihoda u odnosu na poslovne rashode, na AOP-u 237 tekuće godine, evidentiran je poslovni dobitak u iznosu od 49.175 KM, dok je u prethodnoj godini evidentiran poslovni gubitak u iznosu od 456.461 KM.

5.1.1 Poslovni prihodi

AOP 202-Prihodi od prodaje robe

Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj, ostvaruju se po osnovu prihoda od prodaje kontejnera zapremine 1,1 m³, koji se prodaju po cijeni od 683,76 KM bez PDV-a, prihoda od prodaje plastičnih kanti zapremine 120 i 240 l, koje se prodaju po cijenama od 47,01 KM bez PDV-a za kantu zapremine od 120 l i 59,83 KM bez PDV-a za kantu zapremine od 240 l i prihoda od prodaje otpisanih stalnih sredstava. Prihodi od prodaje robe u Republici Srpskoj, koji su ostvareni u tekućoj godini, su veći za 19.205,81 KM u odnosu na ostvarenje prihoda iz 2023. godine, prvenstveno zbog prodaje otpisanih stalnih sredstava putem licitacije u 2024. godini, po osnovu koje je ostvaren prihod od 19.620,35 KM. U 2024. godini, na analitičkom kontu 60150, nisu ostvareni prihodi od prodaje kontejnera, te je sav prihod ostvaren od prodaje plastičnih kanti.

AOP 206-Prihodi od prodaje proizvoda

Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu, se najvećim dijelom ostvaruju prodajom gotovih proizvoda iz rasadnika. U tekućoj godini, prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu su smanjeni za 19,16% u odnosu na prethodnu godinu, odnosno nominalno za 6.320 KM.

AOP 210-Prihodi od pruženih usluga

Prihodi od pruženih usluga u 2024. godini veći su za 1.521.972 KM, odnosno za 31,57% u odnosu na ostvarenje 2023. godine.

U okviru prihoda od pruženih usluga, evidentiraju se **prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima i prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu**.

Prihodi od pruženih usluga povezanim pravnim licima se ostvaruju pružanjem usluga povezanim pravnim licima u Republici Srpskoj. Svi prihodi u okviru konta 620 se najvećim dijelom ostvaruju po osnovu vršenja usluga za Grad Bijeljina. Okvirni sporazum za čišćenje javnih površina u proljetnom, ljetnom, jesenjem i zimskom periodu u Gradu Bijeljina i naseljenom mjestu Janja i Okvirni sporazum za održavanje javnih zelenih površina, sa Gradom Bijeljina su potpisani početkom 2024. godine, dok su pojedinačni ugovori zaključivani u toku 2024. godine.

U tekućoj godini, ostvaren je prihod od 865.794,88 KM, koji je za 169.795,81 KM, odnosno za 24,40% veći od ostvarenih prihoda iz prethodne godine. Ostvareni prihodi u odnosu na planirane prihode, veći su za 10,72%.

Prihodi od pruženih usluga na domaćem tržištu, se najvećim dijelom ostvaruju po osnovu vršenja usluga odvoza otpada od fizičkih i pravnih lica, usluga prevoza nepropisno parkiranih vozila specijalnim vozilom (pauk) i usluga izvršenih specijalnim vozilom za prevoz otpadnih voda.

Ukupni prihodi tekuće godine, evidentirani u okviru sintetičkih konta 621, 622 i 623, su ostvareni u iznosu od 5.476.520,26 KM. Ostvareni prihodi tekuće godine su veći od planiranih za 3,71%, jer je Skupština Grada Bijeljina dala saglasnost na cjenovnik komunalnih usluga 22.12.2023. godine, koji je u primjeni od 01.01.2024. godine i po osnovu kog su cijene komunalnih usluga povećane za 19,26%. Od 01.05.2024. godine, preuzet je rejon 2 i izvršeno pružanje usluga



na novom terenu na kom je evidentirano 5.107 korisnika, od čega 183 pravna lica i 4.924 fizičkih lica, što je uticalo na dodatno povećanje prihoda u odnosu na planirane prihode. U odnosu na ostvarenje prethodne godine prihodi su povećani za 32,79%, odnosno za 1.352.175,92 KM.

Značajno povećanje prihoda od pruženih usluga u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu, primjetno je na prihodima od usluga prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada od fizičkih lica, koji su veći za 33,37%, odnosno za 938.713,75 KM u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog povećane cijene usluga za 19,26% i povećanog broja novih korisnika usluga i izvršene kontrole evidentirane korisne stambene površine u odnosu na stvarno stanje na terenu kod većeg broja korisnika. U toku je kontinuirana aktivnost kontrole korisne stambene površine za sve korisnike prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada.

Prihodi od usluga prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada od preduzetnika i pravnih lica iz Republike Srpske, su veći za 389.313,69 KM u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog povećane cijene usluga za 19,26% i povećanog broja novih korisnika usluga.

Prihodi od usluga prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada od preduzetnika i pravnih lica iz Federacije BiH su veći za 11.305,93 KM u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine, dok su prihodi od usluga prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada od preduzetnika i pravnih lica iz Brčko Distrikta BiH veći za 5.892,87 KM, odnosno za 35,32% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Prihodi ostvareni od usluga specijalnog vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila - „pauk“ (konta: 62114 i 62115), su u tekućoj godini veći za 6.770,17 KM, odnosno za 14,63% u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 214-Povećanje vrijednosti zaliha učinaka

Prihodi od povećanja vrijednosti zaliha učinaka se ostvaruju povećanjem vrijednosti nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Prihodi od povećanja vrijednosti zaliha učinaka u tekućoj godini su u odnosu na prethodnu godinu manji za 38,34%, odnosno za 4.256 KM. Ostvarenje navedenih prihoda tekuće godine je veće od planiranih prihoda za 36,91%.

AOP 218-Ostali poslovni prihodi

U okviru ostalih poslovnih prihoda evidentiraju se **prihodi od dotacija, prihodi od zakupa, prihodi od donacija, prihodi iz namjenskih izvora finansiranja i ostali poslovni prihodi po drugim osnovama.**

Ostali poslovni prihodi u tekućoj godini su u odnosu na prethodnu godinu manji za 20.856 KM, prvenstveno zbog smanjenih prihoda od donacija.

Prihodi od dotacija su ostvareni u ukupnom iznosu od 51.216,80 KM, dok su isti planirani u iznosu od 5.000,00 KM. Svi prihodi su ostvareni od dotacija Gradske uprave Grada Bijeljina, a na ime isplate dodatnih naknada radnicima.

Prihodi od zakupnina se ostvaruju po osnovu prihoda od zakupnina zemljišta, prihoda od zakupnina objekata i prihoda od zakupnina ostalih sredstava, odnosno zakupnina stolova u pijaci.

Prihodi od zakupnina u tekućoj godini ostvareni su u ukupnom iznosu od 557.729,09 KM, dok su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 551.368,45 KM. Navedeni prihodi u tekućoj godini su veći za 6.360,64 KM, odnosno za 1,15% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, prvenstveno zbog povećanog prihoda od zakupnina stolova u pijaci po osnovu zaključenih ugovora, koji su veći za 27.722,21 KM, dok su prihodi od dnevnih zakupnina stolova manji za 10.887,17 KM. Prihodi od zakupa poslovnih prostora (lokala) u tekućoj godini, su manji za 9.500,04 KM od ostvarenja prethodne godine, prvenstveno zbog određenog broja neizdatih poslovnih prostora.



Cijena mjesečnog zakupa lokala, promijenjena je od 15.04.2021. godine na osnovu „Odluke o utvrđivanju mjesečne zakupnine poslovnih prostora“, broj: 2852/2021 od 06.04.2021. godine (u daljem tekstu: Odluka), koju je donijela Skupština akcionara a.d. „Komunalac“ Bijeljina, na ponovljenoj trinaestoj vanrednoj sjednici. Navedenom Odlukom utvrđene su sljedeće cijene zakupa lokala:

a) **zakupnina u iznosu od 17,00 KM/m²** za poslovne prostore od početka ulice Miloša Crnjanskog, sve do ulaza u „Zelenu pijacu“, od broja 1 do broja 143,

b) **zakupnina u iznosu od 12,00 KM/m²** za poslovne prostore u ulici Miloša Crnjanskog, od ulaza u „Zelenu pijacu“ do ugla ulice Save Kovačevića, od broja 145 do broja 157 i

v) **zakupnina u iznosu od 10,00 KM/m²**, za sve poslovne prostore u ulici Save Kovačevića.

Značajan broj poslovnih prostora (lokala) nije izdat pod zakup, te je uz detaljnu analizu postojećeg stanja potrebno preduzeti sve neophodne mjere, kao što su rekonstrukcija i modernizacija lokala, kako bi se što veći broj lokala izdao pod zakup i omogućilo ostvarenje većih prihoda.

Prihodi od donacija se ostvaruju po osnovu prihoda od donacija povezanih pravnih lica, donacija primljenih od državnih organa i ostalih donacija.

Prihodi od donacija u tekućoj godini su ostvareni u iznosu od 34.923,68 KM, a odnose se na prihode od donacija primljenih od državnih organa, za dio razgraničenih sredstava za iznos obračunate amortizacije na nabavnu vrijednost sredstava, nabavljenih po osnovu realizacije Ugovora o sufinansiranju projekta „Primarno razdvajanje i sakupljanje ambalažnog otpada u Bijeljini“, koji je zaključen sa Fondom za zaštitu životne sredine i energetske efikasnost Republike Srpske.

U prethodnoj godini, prihodi od donacija su ostvareni u iznosu od 84.050,99 KM u okviru kojih je najveći iznos prihoda od donacija od povezanih pravnih lica, koji iznosi 50.000,00 KM.

Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja su ostvareni od prihoda iz fondova i zavoda, i to od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Fonda dječije zaštite i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja, u tekućoj godini ostvareni su u iznosu od 63.786,13 KM, dok su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 63.104,55 KM. U zbiru sintetičkog konta 655 nije bilo značajnog povećanja prihoda, dok su analitički prihodi iz Fonda zdravstvenog osiguranja veći za 16.462,97 KM, a prihodi iz Fonda dječije zaštite za porodiljsko bolovanje, manji za 12.031,39 KM. Prihodi od zavoda, u tekućoj godini su manji za 3.900,00 KM.

U okviru **ostalih poslovnih prihoda po drugim osnovama** evidentirani su prihodi za koje nije propisan poseban račun.

Ostali poslovni prihodi u tekućoj godini su na nivou ostvarenja prethodne godine, odnosno manji su za 479,20 KM.

Plan ostalih poslovnih prihoda, nije u cijelosti realizovan, te su ostvareni prihodi manji za 8,41% u odnosu na planirane prihode, odnosno za 2.309,23 KM.

5.1.2 Poslovni rashodi

Ukupni poslovni rashodi u tekućoj godini iznose 7.079.405 KM i isti su veći za 1.004.110 KM u odnosu na poslovne rashode iz prethodne godine.

Od ukupnih poslovnih rashoda, značajne promjene su se dešavale na sljedećim pozicijama:



AOP 221-Troškovi materijala

Troškovi materijala u tekućoj godini su veći od troškova prethodne godine za 7.797 KM, odnosno za 3,96%.

Troškovi materijala za izradu učinaka ostvaruju se evidentiranjem osnovnog materijala i sirovina za izradu učinaka.

Navedeni troškovi, ostvareni u tekućoj godini, veći su za 0,51%, odnosno za 341,65 KM od ostvarenja prethodne godine, dok su u odnosu na planirane troškove veći za 8,51%, odnosno za 5.277,79 KM.

U okviru **troškova ostalog materijala** evidentiraju se utrošene auto-gume, koje se u cjelini otpisuju u periodu nabavke, utrošena HTZ oprema, koja se u cjelini otpisuje u periodu nabavke, materijal i dijelovi utrošeni za tekuće održavanje osnovnih sredstava i utrošeni ostali režijski materijal, odnosno kancelarijski materijal.

Troškovi ostalog materijala, ostvareni u tekućoj godini, veći su za 5,73%, odnosno za 7.455,10 KM u odnosu na troškove ostvarene u prethodnoj godini.

Povećanje troškova evidentirano je na sljedećim troškovima:

- troškovi otpisa novih auto-guma, koji su veći za 6.199,74 KM,
- troškovi materijala i dijelova utrošenih za tekuće održavanje stalnih sredstava-novi, koji su veći za 3.116,42 KM i
- troškovi kancelarijskog materijala, koji su veći za 5.267,74 KM.

Smanjenje troškova evidentirano je na sljedećim troškovima:

- troškovi otpisa protekt auto-guma, koji su manji za 2.680,29 KM,
- troškovi otpisa HTZ opreme, koja se u cjelini otpisuje, koji su manji za 2.758,51 KM
- troškovi materijala i dijelova utrošenih za tekuće održavanje stalnih sredstava-polovni, koji su manji za 1.690,00 KM.

AOP 222-Troškovi goriva i energije

Troškovi goriva i energije u tekućoj godini su veći za 4,49%, odnosno za 16.830,65 KM u odnosu na ostvarenje prethodne godine, dok su u odnosu na planirane troškove manji za 1,85%.

Značajno povećanje troškova tekuće godine primjetno je na troškovima nafte i naftnih derivata (konta: 51301-51304), koji su povećani za 14.917,03 KM, zbog povećanih količina goriva u tekućoj godini u odnosu na prethodnu.

Troškovi električne energije su povećani u odnosu na troškove iz prethodne godine za 2.260,67 KM.

AOP 223-Troškovi plata, naknada plata i ostalih ličnih primanja

Navedeni troškovi, u tekućoj godini veći su za 23,29%, odnosno za 876.919 KM od troškova ostvarenih u prethodnoj godini.

U okviru **troškova bruto plata i bruto naknada plata**, evidentiraju se troškovi **bruto zarada i troškovi bruto naknada članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju**.

Troškovi bruto zarada, ostvareni u 2024. godini, veći su za 23,11%, odnosno za 732.965,74 KM u odnosu na troškove ostvarene u istom periodu prošle godine, dok su u odnosu na planirane troškove veći za 6,97%, prvenstveno po osnovu povećanja bruto plata¹. Prosječan broj zaposlenih u 2023. godini iznosio je 184 radnika, a u 2024. godini 187 radnika, tako da je prosječan broj zaposlenih u tekućoj godini povećan za 3 radnika.

¹ Vlada Republike Srpske, je za 2024. godinu odredila najnižu neto platu u iznosu od 900 KM, dok je u 2023. godini iznosila 700 KM.



Troškovi bruto naknada članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju, evidentirani u okviru sintetičkih konta 522 i 523, su u tekućoj godini ostvareni u ukupnom iznosu od 59.970,00 KM, isto kao i u prethodnoj godini.

U okviru **troškova ostalih ličnih primanja**, evidentiraju se **troškovi otpremnina i pomoći u skladu sa propisima o radu, troškovi zaposlenih na službenom putu i troškovi bruto ostalih ličnih rashoda**.

Troškovi otpremnina i pomoći u skladu sa propisima o radu, ostvareni u tekućoj godini, manji su od ostvarenja prethodne godine za 12,06%, odnosno za 1.518,00 KM, prvenstveno zbog manjeg broja isplata na ime pomoći zaposlenim radnicima.

Troškovi zaposlenih na službenom putu, u tekućoj godini su veći za 741,33%, odnosno za 5.635,05 KM od ostvarenja prethodne godine, prvenstveno zbog povećanih troškova smještaja i ishrane na službenom putu, koji su u tekućoj godini povećani za 2.715,03 KM. Troškovi dnevnica na službenom putu, u 2024. godini su veći za 2.147,00 KM u odnosu na prethodnu godinu, dok su troškovi prevoza na službenom putu povećani za 773,02 KM.

Troškovi bruto ostalih ličnih rashoda, su u tekućoj godini uvećani za 26,86% u odnosu na troškove prethodne godine, odnosno za 139.836,96 KM, prvenstveno zbog povećanih ostalih naknada troškova zaposlenim, koji su veći za 75.876,04 KM, naknada troškova prevoza radnika, koji su veći za 60.573,05 KM i troškova toplog obroka, koji su veći za 3.387,87 KM zbog stalnog rasta cijena prehrambenih proizvoda.

U okviru ostalih naknada troškova zaposlenim, evidentiraju se naknade za regres, Božić, 8. mart i Vaskrs i zimnicu. Naknada za regres je povećana u tekućoj godini u odnosu na prethodnu, zbog povećanja najniže plate u Republici Srpskoj.

AOP 226-Troškovi proizvodnih usluga

Troškovi proizvodnih usluga su veći za 114.411 KM, zbog povećanja troškova ostalih usluga, koji su veći za 11,24%, odnosno za 128.065 KM u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu.

U okviru **troškova ostalih usluga**, povećanja su evidentirana na sljedećim troškovima:

- troškovima usluga u prometu, koji su veći za 2.407,50 KM,
- troškovima ostalih proizvodnih usluga, koji su veći za 8.022,99 KM i
- troškovima usluga deponovanja čvrstog komunalnog otpada, koji su veći za 125.623,10 KM.

Troškovi usluga deponovanja čvrstog komunalnog otpada su uvećani zbog veće količine deponovanog otpada u tekućoj godini u odnosu na prethodnu. U tekućoj godini je deponovano 28.773,96 tona otpada, dok je u prethodnoj deponovano 25.777,68 tona otpada. Od 01.05.2024. godine, preuzet je rejon 2 i izvršeno pružanje usluga na novom terenu na kom je evidentirano 5.107 korisnika, od čega 183 pravna lica i 4.924 fizičkih lica.

AOP 227-Troškovi amortizacije i rezervisanja

Troškovi amortizacije, koji su ostvareni u tekućoj godini, su manji za 11%, odnosno za 33.277,10 KM u odnosu na troškove amortizacije iz prethodne godine, jer je veći dio opreme amortizovan. Oprema, kao i ostala amortizovana sredstva i dalje donose ekonomske koristi u poslovanju, te je potrebno u 2025. godini izvršiti procjenu fer vrijednosti i ekonomskog vijeka trajanja, jer je posljednja vršena sa stanjem na dan 01.01.2019. godine.

U okviru **troškova rezervisanja** u tekućoj godini evidentirani su troškovi rezervisanja za otpremnine prilikom odlaska u penziju u iznosu od 46.890,06 KM, dok su u prethodnoj godini evidentirani troškovi rezervisanja u iznosu od 4.733,55 KM. Obračun rezervisanja je izvršen od strane ovlaštenog aktuaru mr Panić Mladena, broj ovlaštenja: 05-529-2/09, a u skladu sa MRS 19-Primanja zaposlenih.



AOP 234-Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)

Nematerijalni troškovi u tekućoj godini su manji u odnosu na ostvarenje prethodne godine za 18.894 KM.

U okviru nematerijalnih troškova, najveće smanjenje evidentirano je na troškovima ostalih usluga. **Troškovi ostalih usluga** u tekućoj godini su ostvareni u ukupnom iznosu od 37.444,91 KM, dok su u prethodnoj godini iznosili 52.992,93 KM. Smanjenje troškova evidentirano je na troškovima advokatskih usluga, koji su manji za 3.149,20 KM, troškovima ostalih neproizvodnih usluga, koji su manji za 13.532,12 KM i troškovima zdravstvenih usluga, koji su manji za 771,38 KM. Troškovi stručnog usavršavanja-seminari, su veći za 1.904,68 KM u tekućoj godini u odnosu na isti period prethodne godine, zbog većeg broja prijavljenih webinarara i seminara u svrhu redovne edukacije zaposlenih.

Troškovi reprezentacije u tekućoj godini su veći za 45,97%, odnosno za 7.498,75 KM od troškova iz prethodne godine, dok su u odnosu na planirane troškove manji za 0,78%.

Značajno povećanje troškova reprezentacije evidentno je na troškovima reprezentacije u poslovnim prostorijama, koji su veći za 7.411,80 KM u tekućoj godini u odnosu na prethodnu. U okviru troškova reprezentacije u poslovnim prostorijama knjiženi su i drugi troškovi reprezentacije, kao što su troškovi reprezentacije na sajamskim i drugim manifestacijama i troškovi za poklone, koji ne pripadaju navedenom analitičkom kontu. Troškovi reprezentacije tekuće godine prikazani na sintetičkom kontu 551 su u okviru planskog okvira.

AOP 235-Troškovi poreza

Troškovi poreza tekuće godine su neznatno uvećani u odnosu na prethodnu godinu.

AOP 236-Troškovi doprinosa

Troškovi doprinosa u tekućoj godini su na nivou ostvarenja troškova iz prethodne godine.

5.2 Finansijski prihodi i rashodi

Finansijski prihodi tekuće godine ostvareni su u iznosu od 59.135 KM, dok su finansijski rashodi ostvareni u iznosu od 21.874 KM.

AOP 240-Prihodi od kamata

Prihodi od kamata ostvareni su u ukupnom iznosu od 59.135 KM, dok su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 48.187 KM.

U okviru prihoda od kamata evidentirani su:

- prihodi od zateznih kamata od povezanih pravnih lica, u iznosu od 6.260 KM;
- prihodi od zateznih kamata u zemlji, koje su obračunate pravnim licima, u iznosu od 9.201 KM;
- prihodi od zateznih kamata u zemlji, koje su obračunate fizičkim licima, u iznosu od 39.105 KM i
- prihodi od kamata po sudskim izvršenjima u iznosu od 4.569 KM.

AOP 245-Rashodi kamata

U okviru rashoda kamata tekuće godine, koji iznose 21.874 KM, evidentirani su rashodi kamata iz dužničko-povjeralačkih odnosa sa povezanim licima, u iznosu od 18.578 KM i zatezne i druge kamate u iznosu od 3.296 KM.



5.3 Ostali dobiti i gubici

Ostali prihodi i dobiti Društva ostvareni su u iznosu od 30.375 KM, dok su ostali rashodi i gubici Društva ostvareni u iznosu od 3.434 KM, tako da je u tekućoj godini na AOP-u 271 iskazan dobitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda u iznosu od 26.941 KM.

5.3.1 Ostali prihodi i dobiti

AOP 259-Ostali prihodi i dobiti

U okviru ostalih prihoda i dobitaka evidentirani su prihodi od otpisa obaveza, ukidanja neiskorištenih rezervisanja, dobiti od prestanka priznavanja sredstava uzetih u zakup i ostali nepomenuti prihodi, koji su ostvareni u iznosu od 24.503 i isti su manji od ostvarenja iz prethodne godine za 4.924 KM.

5.3.2 Ostali rashodi i gubici

AOP 262-Neto gubici po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme

U okviru neto gubitaka po osnovu otuđenja nematerijalnih sredstava, nekretnina, postrojenja i opreme, u tekućoj godini evidentiran je iznos od 433 KM, dok je u prethodnoj godini evidentiran iznos od 9.340 KM.

AOP 270-Ostali rashodi i gubici

Ostali rashodi i gubici tekuće godine smanjeni su za 810 KM, po osnovu sljedećih promjena:

1. **Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja**, nisu ostvareni u tekućoj godini, dok su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 523 KM;
2. Na kontu **rashodovanja na zalihama materijala i robe, gubitaka od prestanka priznavanja sredstava uzetih u zakup i ostalih rashoda**, u tekućoj godini evidentiran je iznos od 3.001 KM, dok je u prethodnoj godini evidentiran iznos od 3.288 KM. Od navedenih rashoda iz tekuće godine, potrebno je istaći troškove sudskih i drugih sporova u iznosu od 2.185 KM.

5.4 Prihodi i rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine

U tekućoj godini evidentirani su rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine u iznosu od 10.534 KM, tako da je na AOP-u 300 Bilansa uspjeha, u koloni tekuća godina, evidentiran gubitak po osnovu usklađivanja vrijednosti imovine u iznosu od 10.534 KM.

5.4.1. Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine

AOP 294-Neto gubici od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca

U okviru **gubitaka od usklađivanja vrijednosti potraživanja od kupaca**, evidentirani su sljedeći kreditni gubici:

- kreditni gubici potraživanja od **kupaca povezanih lica** u iznosu od 2.854,50 KM, a po osnovu obračuna starosne strukture potraživanja u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti i
- kreditni gubici potraživanja od **kupaca nepovezanih lica** u iznosu od 59.570,88 KM, u okviru kojih je prikazan kreditni gubitak po obračunu starosne strukture potraživanja u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti, za pravna lica u iznosu od 4.392,78 KM i za fizička lica u iznosu od 14.459,84 KM, i rashodi po osnovu ispravke vrijednosti potraživanja



AD „KOMUNALAC“ BIJE LJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE

od kupaca nepovezanih lica u iznosu od 40.718,26 KM, a koji se odnose na pokrenute prijedloge za izvršenje protiv izvršenika u tekućoj godini.

6. NOTE UZ IZVJEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU U PERIODU

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A NETO DOBIT ILI NETO GUBITAK PERIODA	400		102.843	-390.612
	1. Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha (±402±403±404±405±406±407)	401		0	0
Promjena na 332 i 333	1.1 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	402			
Promjena na 331	1.2 Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")	403			
	1.3 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	404			
	1.4 Dobici ili gubici po osnovu konverzije finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	405			
Promjena na 339, dio	1.5 Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha	406			
	1.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	407			
	2. Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha (± 409± 410 ± 411 ± 412 ± 413 ± 414)	408		0	0
Promjena na 330	2.1 Revalorizacija nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalne imovine	409		0	0
Promjena na 332 i 333	2.2 Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti vlasničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat	410			
Promjena na 339, dio	2.3 Aktuarski dobici/(gubici) od planova definisanih primanja	411			
	2.4 Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela	412			
Promjena na 339-dio	2.5 Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha	413			
	2.6 Odloženi porez na dobit koji se odnosi na ove stavke	414			
	B. OSTALA DOBIT/GUBITAK U PERIODU (± 401 ± 408)	415		0	0
	V. UKUPNA DOBIT / (GUBITAK) (400± 415)	416		102.843	-390.612
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	417			
	Dio ukupne dobiti/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	418			

Nota br.9

AOP 416 – Ukupna dobit

Ukupna dobit u obračunskom periodu iznosi 102.843 KM i prikazana je na AOP-u 416, u koloni tekuća godina, „Izvještaja o ostalom rezultatu u periodu“. U prethodnoj godini ukupni gubitak ostvaren je u iznosu od 390.612 KM.

Ukupna neto dobit predstavlja rezultat viška prihoda nad rashodima tekuće godine, u iznosu od 102.843 KM.



7. NOTE UZ BILANS TOKOVA GOTOVINE

Redni broj	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
A	TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	501		7.891.592	6.663.559
I	Prilivi gotovine iz poslovne aktivnosti (502 do 505)				
1	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u zemlji	502		7.734.975	6.470.088
2	Prilivi od kupaca i primljeni avansi u inostranstvu	503			
3	Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	504		57.081	85.955
4	Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	505		99.536	107.516
II	Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (507 do 512)	506		7.887.820	6.993.824
1	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u zemlji	507		2.569.681	2.618.270
2	Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	508			
3	Odlivi po osnovu plaćenih kamata	509			
4	Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda	510		4.425.653	3.727.694
5	Odlivi po osnovu poreza na dobit	511		0	838
6	Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	512		892.486	647.022
III	Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (501 – 506)	513		3.772	0
IV	Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (506 – 501)	514		0	330.265
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	515		0	0
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (516 do 530)				
1	Prilivi gotovine po osnovu prodaje akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	516			
2	Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme	517			
3	Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina	518			
4	Prilivi po osnovu prodaje bioloških sredstava	519			
5	Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih sredstava	520			
6	Prilivi po osnovu prodaje stalnih sredstava namijenjenih prodaji	521			
7	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	522			
8	Prilivi od finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	523			
9	Prilivi od ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	524			
10	Prilivi po osnovu lizinga (glavnica)	525			
11	Prilivi po osnovu lizinga (kamata)	526			
12	Prilivi po osnovu kamata	527			
13	Prilivi od dividendi i učešća u dobiti	528			
14	Prilivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	529			
15	Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja	530			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (532 do 541)	531		0	0
1	Odlivi gotovine po osnovu kupovine akcija i udjela zavisnih i pridruženih društava i zajedničkih poduhvata	532			
2	Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme	533			
3	Odlivi po osnovu kupovine investicionih nekretnina	534			
4	Odlivi po osnovu kupovine bioloških sredstava	535			
5	Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih sredstava	536			
6	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	537			
7	Odlivi po osnovu finansijskih sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	538			
8	Odlivi po osnovu ostalih finansijskih sredstava po amortizovanoj vrijednosti	539			
9	Odlivi po osnovu derivatnih finansijskih instrumenata	540			
10	Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja	541			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (515-531)	542		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (531 – 515)	543		0	0
B	TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA	544		0	0
I	Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (545 do 550)				
1	Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	545			
2	Prilivi od prodaje otkupljenih sopstvenih akcija	546			
3	Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	547			



AD „KOMUNALAC“ BIJE LJINA

NOTE – NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.– 31.12.2024. GODINE

Redni broj	POZICIJA	AOP	Napomena	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3		4	5
4	Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	548			
5	Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenta	549			
6	Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja	550			
II	Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (552 do 558)	551		0	0
1	Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	552			
2	Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	553			
3	Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	554			
4	Odlivi po osnovu lizinga	555			
5	Odlivi po osnovu dužničkih instrumenata	556			
6	Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	557			
7	Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja	558			
III	Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (544 – 551)	559		0	0
IV	Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (551 – 544)	560		0	0
G	UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501 + 515 + 544)	561		7.891.592	6.663.559
D	UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (506 + 531 + 551)	562		7.887.820	6.993.824
Đ	NETO PRILIV GOTOVINE (561 – 562)	563		3.772	0
E	NETO ODLIV GOTOVINE (562 – 561)	564		0	330.265
Ž	GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	565		327.847	658.112
Z	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	566			
I	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	567			
J	GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (565 + 563 – 564 + 566 – 567)	568		331.619	327.847

Nota br.10

AOP 501 - Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti u tekućoj godini ostvaren je u iznosu od 7.891.592 KM i veći je za 1.228.033 KM od priliva gotovine iz prethodne godine.

Prilivi od kupaca i primljeni avansi u tekućoj godini veći su za 1.264.887 KM od priliva iz prethodne godine, prvenstveno zbog povećanog priliva po osnovu povećanja cijena komunalnih usluga za 19,26% u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu i pružanja usluga na novom terenu na kom je evidentirano 5.107 korisnika, od čega 183 pravna lica i 4.924 fizičkih lica.

Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. u tekućoj godini manji su za 28.874 KM.

Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti smanjeni su za 7.980 KM.

AOP 506 - Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti u 2024. godini veći su za 893.996 KM u odnosu na odlive gotovine iz prethodne godine, prvenstveno zbog povećanih odliva po osnovu isplate plata.

Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi u tekućoj godini iznose 2.569.681 KM, dok su u prethodnoj godini iznosili 2.618.270 KM.

Odlivi po osnovu isplata plata, naknada plata i ostalih ličnih rashoda povećani su za 697.959 KM, prvenstveno zbog povećanog izdvajanja za bruto plate zaposlenih u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu. Uzroci, koji su doveli do povećanja odliva na ime bruto plata su sljedeći:

- Vlada Republike Srpske je početkom 2024. godine povećala najnižu platu sa 700 KM na 900 KM. Početkom 2023. godine najniža plata povećana je sa 650 KM na 700 KM. Povećanje u 2022. godini je izvršeno od 01.01.2022. godine sa 540 na 590 KM, dok je drugo povećanje izvršeno sa 590 na 650 KM, počevši od 01.05.2022. godine.
- Odlukom Nadzornog odbora AD „Komunalac“ Bijeljina, izvršena je promjena cijene rada sa 220 na 245 KM, počevši od 01.05.2022. godine.



– Prosječan broj zaposlenih u 2023. godini iznosio je 184 radnika, a u 2024. godini 187 radnika, tako da je prosječan broj zaposlenih u tekućoj godini povećan za 3 radnika. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti u 2024. godini iznose 892.486 KM i veći su za 245.464 KM od ostalih odliva iz poslovnih aktivnosti prethodne godine.

AOP 513 - Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti u tekućoj godini iznosi 3.772 KM, dok je u prethodnoj godini ostvaren neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 330.265 KM.

AOP 568 - Gotovina na kraju obračunskog perioda

Gotovina na kraju obračunskog perioda u tekućoj godini iznosi 331.619 KM.

AD „Komunalac“ Bijeljina je u toku 2024. godine ostvario ukupni priliv gotovine u iznosu od 7.891.592 KM, dok je ukupni odliv gotovine iznosio 7.887.820 KM, tako da je ukupni neto priliv gotovine na kraju obračunskog perioda, koji je iskazan na AOP-u 563 Bilansa tokova gotovine, evidentiran u iznosu od 3.772 KM. Na početku obračunskog perioda evidentirana je gotovina u iznosu od 327.847 KM.

8. NOTE UZ IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Nota br.11

Ukupna vrijednost kapitala u 2024. godini iznosi 8.513.714 KM. Kapital Društva se sastoji od osnovnog kapitala u iznosu od 3.748.014 KM, revalorizacionih rezervi u iznosu od 3.963.887 KM, zakonskih i statutarnih rezervi u iznosu od 200.481 KM i neraspoređenog dobitka u iznosu od 601.332 KM. Ukupna vrijednost kapitala na kraju 2024. godine veća je za 102.843 KM u odnosu na ukupni kapital iz prethodne godine.

Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Društva, prikazani su na AOP-u 918, kolona 4 „Izveštaja o promjenama na kapitalu”, u iznosu od -44.326 KM.

Na revalorizacionim rezervama evidentirane su određene promjene, koje su obrazložene u Noti br.4 - strane 34. i 35. - podnaslov 4.4.3 Revalorizacione rezerve.

Društvo je u tekućoj godini ostvarilo ukupnu neto dobit obračunskog perioda u iznosu od 147.169 KM.

Prilozi:

1. Spisak prijedloga za izvršenje tražioca izvršenja AD “Komunalac” Bijeljina protiv izvršenika pravnih lica i preduzetnika”, broj: 8247/2024 od 31.12.2024. godine;
2. Spisak aktivnih prijedloga za izvršenje i tužbi na dan 31.12.2024. godine - pravna lica”, broj: 8236/2024 od 31.12.2024. godine i
3. Spisak aktivnih prijedloga za izvršenje protiv fizičkih lica na dan 31.12.2024. godine”, broj: 8235/2024 od 31.12.2024. godine.

AD „KOMUNALAC“ BIJELJINA
BIJELJINA

Broj: 955/2025

Datum: 18.02.2025. godine

Note sastavio: Zoran Ćubić

Licenca broj: SR-1067/25



Direktor
AD „Komunalac” Bijeljina

Miroslav Kulić